



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO	4. 4. 20 24 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	01-3/24-9
VEZA:	
EPA:	188XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Br: 08-333/24-1359/4

20. mart 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 7. marta 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su JANKO ODOVIĆ, ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i BOŠKO TODORVIĆ, v. d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s.r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA**

Član 1

U Zakonu o građevinskim proizvodima („Službeni list CG“, br. 18/14 i 51/17) član 1 mijenja se i glasi:

„Ovim zakonom uređuju se uslovi za stavljanje, odnosno isporuku građevinskog proizvoda na tržište i druga pitanja od značaja za stavljanje, odnosno isporuku tog proizvoda na tržište.“

Član 2

U članu 5 stav 2 poslije riječi "nivoom," dodaju se riječi: "graničnim nivoom,".

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Bitne karakteristike građevinskog proizvoda koje se odnose na osnovne zahtjeve za objekat utvrđuju se usaglašenom tehničkom specifikacijom.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana, pozivanje na usaglašenu tehničku specifikaciju se ne zahtjeva u slučajevima sledećih bitnih karakteristika:

- 1) reakcija na vatru;
- 2) otpornost na vatru;
- 3) svojstva u odnosu na spoljašnju vatru;
- 4) akustična svojstva;
- 5) emisije opasnih materija.“

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Granični nivo je minimalni, odnosno maksimalni nivo svojstva bitne karakteristike građevinskog proizvoda.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 7.

Član 3

U članu 7 stav 1 mijenja se i glasi:

„U tehničkom propisu iz člana 6 ovog zakona navodi se oznaka i naziv crnogorskog standarda kojim:

- 1) je preuzet usaglašeni standard (u daljem tekstu: usaglašeni crnogorski standard);
ili
- 2) nije preuzet usaglašeni standard.“

U stavu 3 riječi: "standarda iz stava 1 ovog člana" zamjenjuju se riječima: "usaglašenih crnogorskih standarda".

Član 4

U nazivu člana 8 riječi: "i upotreba" brišu se.

Stav 1 mijenja se i glasi:

"Na tržište može da se stavi građevinski proizvod:

- 1) za koji je sačinjena izjava o svojstvima, osim za građevinski proizvod koji:

- je proizvođač pojedinačno proizveo ili izradio po mjeri u proizvodnji koja nije serijska prema posebnoj narudžbi i ugradio u određeni objekat, i za čiju bezbjednu ugradnju je odgovoran u toku građenja objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;
 - se proizvodi na gradilištu radi ugradnje tog proizvoda tokom građenja objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata; ili
 - je proizveden na tradicionalan način ili na način primjeren očuvanju graditeljskog nasljeđa ili neindustrijskim procesom zbog obnove objekata zaštićenih u skladu sa zakonom kao dio ambijentalne cjeline, posebne arhitektonske ili kulturno-istorijske vrijednosti, a u skladu sa revidovanim glavnim projektom objekta ili tehničkim propisom i zakonom;
- 2) koji je označen znakom usaglašenosti;
- 3) kojeg prati tehničko uputstvo.“
- U stavu 2 riječi: "potvrđuje njegova usaglašenost ili dokazuje njegova upotrebljivost." zamjenjuju se riječima: "ili potvrđuje njegova usaglašenost."

Član 5

Član 9 briše se.

Član 6

U članu 11 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) **objekat** je zgrada i inženjerski objekat;“.

U tački 5 poslije riječi „standardizaciju“ tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „na osnovu zahtjeva Evropske komisije;“.

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„6a) **neusaglašena tehnička specifikacija** je crnogorski standard koji nije usaglašeni crnogorski standard, odnosno dokument o ocjeni kojim nije preuzet evropski dokument o ocjeni;“.

U tački 20 poslije riječi „projektuje“ zarez se briše i dodaju riječi: "ili proizvede,".

Poslije tačke 26 dodaje se nova tačka koja glasi:

„26a) **period upotrebe građevinskog proizvoda su** međusobno u kontinuitetu povezane faze trajanja građevinskog proizvoda od nabavke sirovog materijala ili prerade iz prirodnih resursa do konačnog odstranjivanja tog proizvoda;“.

Član 7

U članu 12 stav 2 tač. 5 i 6 riječi: "za predviđenu" zamjenjuju se riječima: "za izjavom predviđenu".

U tački 7 riječi: "prema vrsti proizvoda" brišu se.

Tač. 9 i 10 mijenjaju se i glase:

"9) oznaku "neispitano" ("NPD") za propisane bitne karakteristike građevinskog proizvoda sa liste iz tačke 5 ovog stava;

10) svojstva građevinskog proizvoda po nivoima, klasama ili opisno, u vezi sa bitnim karakteristikama koje su sadržane u toj tehničkoj ocjeni, ako je za građevinski proizvod izdata tehnička ocjena kojom je preuzeta evropska tehnička ocjena;“.

Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:

11) referentni broj posebne tehničke dokumentacije koja je korišćena i zahtjeve sa kojima je građevinski proizvod usaglašen prema izjavi proizvođača, ako je primjenjivo."

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Građevinski proizvod koji se isporučuje na tržište mora da prati i kopija izjave o svojstvima u pisanoj ili elektronskoj formi, a građevinski proizvod iz grupe hemikalija mora da prati i bezbjednosni list za hemikalije u skladu sa zakonom kojim se uređuju hemikalije.“

Član 8

U članu 15 stav 1 riječi: „stavlja na tržište i u upotrebu“ zamjenjuju se riječima: „isporučuje na tržište“.

Član 9

U članu 17 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

"1a) pruža informacije o svojstvima građevinskog proizvoda u odnosu na bitne karakteristike sadržane u izjavi o svojstvima, ako je taj proizvod obuhvaćen usaglašenim crnogorskim standardom ili usklađen sa tehničkom ocjenom kojom je preuzeta evropska tehnička ocjena koja je za taj proizvod izdata, osim za izuzetke iz člana 8 stav 1 tačka 1 ovog zakona;".

U tački 3 riječ „izjave“ zamjenjuje se riječima: „koje se sačinjava izjava“.

U tački 4 riječi: „obezbijedi kontinuiranu usaglašenost“ zamjenjuju se riječima: „uspostavi postupak za obezbjeđivanje kontinuirane usaglašenosti“.

U tački 5 riječi: „se stavlja na tržište i u upotrebu,“ zamjenjuju se riječima: „je stavljen ili isporučen na tržište, ispitivanje da li krajnji korisnik smatra da je taj proizvod usaglašen sa svojstvima navedenim u izjavi,“.

Član 10

U članu 18 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) na obrazložen zahtjev nadležnom inspekcijskom organu dostavi informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom;“.

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) na zahtjev, saraduje sa inspekcijskim organom na preduzimanju aktivnosti, radi otklanjanja rizika koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja.“

Član 11

U članu 19 stav 1 tačka 8 poslije riječi „tržište,“ dodaju se riječi: „ispituje da li krajnji korisnik smatra da je taj proizvod usaglašen sa svojstvima navedenim u izjavi,“.

Tačka 12 mijenja se i glasi:

„12) na obrazložen zahtjev nadležnom inspekcijskom organu dostavi informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom;“.

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

„13) na zahtjev, saraduje sa inspekcijskim organom na preduzimanju aktivnosti, radi otklanjanja rizika koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja.“

Član 12

U članu 20 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) prilikom isporuke građevinskog proizvoda na tržište postupa sa dužnom pažnjom;“ .

Tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) kada posumnja da građevinski proizvod nije usaglašen sa izjavom o svojstvima ili drugim zahtjevima iz ovog zakona obavezno preduzme korektivne mjere, radi stavljanja na tržište;“.

U tački 6 poslije riječi „obavijesti“ dodaju se riječi: „proizvođača, uvoznika i“.

U tački 7 poslije riječi „tržište“ dodaje se zarez, a riječi: „u skladu sa“ zamjenjuju riječima: „a ne ispunjava uslove propisane“.

Član 13

U članu 23 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

"2a) je namjena građevinskog proizvoda usaglašena sa imenovanim tijelom;".

U stavu 2 poslije riječi "predvidio" briše se zarez i dodaju riječi: "i usaglasio,".

Član 14

U članu 24 stav 5 briše se.
Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

Član 15

U članu 37 stav 1 riječ „uslovima“ zamjenjuje se riječju „zahtjevima“.

Član 16

U članu 42 stav 2 riječi: "dokaže usaglašenost građevinskog proizvoda sa primjenljivim zahtjevima, posebnom tehničkom dokumentacijom," zamjenjuju se riječima: "posebnom tehničkom dokumentacijom, dokaže usaglašenost građevinskog proizvoda sa primjenljivim zahtjevima,".

Član 17

Poslije člana 43 dodaje se novi član koji glasi:

"Shodna primjena

Član 43a

Na stavljanje odnosno isporuku na tržište građevinskih proizvoda proizvedenih u skladu sa neusaglašenom tehničkom specifikacijom shodno se primjenjuju odredbe člana 8 stav 1 tač. 1 i 3 i st. 2, 10, 12, 14, 15 i 16, člana 17 stav 1 tač. 1, 1a i tač. 3 do 12, člana 18, člana 19 stav 1 tačka 1, tačka 2 al. 1, 2, 3, 5 i 6 i tač. 3 do 13, člana 20 stav 1 tač. 1a do 10 i čl. 21 do 43 ovog zakona.“

Član 18

U članu 46 stav 2 riječi: „za građevinski proizvod obuhvaćen usaglašenom tehničkom specifikacijom,“ brišu se.

Član 19

Poslije člana 46 dodaje se novi član koji glasi:

„Primjena zahtjeva za građevinske proizvode na neharmonizovanom području

Član 46a

Građevinski proizvodi koji su u skladu sa propisima stavljeni na tržište države članice Evropske unije ili Republike Turske, odnosno države potpisnice Sporazuma Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu, mogu se stavljati na tržište Crne Gore.

Ako organ uprave nadležan za inspeksijske poslove utvrdi da proizvod iz stava 1 ovog člana, ne ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom, može da ograniči stavljanje na tržište ili da zahtijeva povlačenje tog proizvoda sa tržišta."

Član 20

U članu 47 stav 2 mijenja se i glasi:

„Poslove inspeksijskog nadzora vrši tržišna inspekcija u odnosu na proizvodnju, stavljanje na tržište i distribuciju građevinskog proizvoda i urbanističko-građevinski inspektor, u odnosu na upotrebu građevinskog proizvoda (u daljem tekstu: nadležni inspektor).“

Član 21

U članu 49 stav 1 tačka 2 riječi: „povuče sa tržišta i/ili upotrebe“ zamjenjuju se riječima: „povuče i/ili opozove sa tržišta“.

Član 22

U članu 52 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:
„2) građevinski proizvod povuče i/ili opozove sa tržišta.“

Član 23

U članu 55 stav 1 poslije riječi: „proizvoda“ zarez se briše, a riječi: "potvrđuje njegova usaglašenost ili dokazuje njegova upotrebljivost." zamjenjuju riječima: "ili potvrđuje njegova usaglašenost."

Član 24

U članu 57 stav 1 tačka 1 riječi: „za koji nije dokazana upotrebljivost (član 8 stav 1);“ zamjenjuju se riječima: „koji nije u skladu sa članom 8 ovog zakona;“.

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) pruži informacije o svojstvima građevinskog proizvoda u odnosu na bitne karakteristike koje nijesu sadržane u izjavi o svojstvima, ako je taj proizvod obuhvaćen usaglašenim crnogorskim standardom ili usklađen sa tehničkom ocjenom kojom je preuzeta evropska tehnička ocjena koja je za njega izdata, osim za izuzetke iz člana 8 stav 1 tačka 1 ovog zakona (član 17 stav 1 tačka 1a);“

U tački 6 riječ „izjave“ zamjenjuje se riječima: „kojih se sačinjava izjava“.

U tački 7 riječi: „obezbjedi kontinuiranu usaglašenost“ zamjenjuju se riječima: „uspostavi proceduru za obezbjeđivanje kontinuirane usaglašenosti“.

U tački 8 riječi: „se stavlja na tržište i upotrebu,“ zamjenjuju se riječima: „je stavljen ili isporučen na tržište, ne ispituje da li krajnji korisnik smatra da je taj proizvod usaglašen sa izjavljenim svojstvima“.

U tački 13 riječi: „ne usaglasí“ zamjenjuju se riječju „usaglasí“.

Član 25

U članu 58 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) na obrazložen zahtjev nadležnog inspeksijskog organa ne dostavi informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom (član 18 stav 1 tačka 2);“.

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) ne saraduje sa inspeksijskim organom, na zahtjev, na preduzimanju aktivnosti, radi otklanjanja rizika koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja, a u skladu sa ovlašćenjem (član 18 stav 1 tačka 3).“

Član 26

U članu 59 stav 1 tačka 8 poslije riječi: „koji je stavljen ili isporučen na tržište,“ dodaju se riječi: „ne ispituje da li krajnji korisnik smatra da je taj proizvod usaglašen sa izjavljenim svojstvima,“.

U tački 10 poslije riječi „tržište“ dodaju se zarez i riječi: „a nije“, a riječi: „ne usaglasí“ zamjenjuju se riječju „usaglasí“.

Tačka 12 mijenja se i glasi:

„12) na obrazložen zahtjev nadležnog inspeksijskog organa ne dostavi informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom (član 19 stav 1 tačka 12);“.

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

„13) ne saraduje sa inspekcijskim organom, na zahtjev, na preduzimanju aktivnosti, radi otklanjanja rizika koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja (član 19 stav 1 tačka 13).“.

Član 27

U članu 60 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) ne postupa sa dužnom pažnjom prilikom isporuke građevinskog proizvoda na tržište (član 20 stav 1 tačka 1a);“.

U tački 5 riječi: „a nije preduzeo korektivne mjere“ zamjenjuju se riječima: „bez preduzimanja korektivnih mjera“.

U tački 6 poslije riječi: „ne obavijesti“ dodaju se riječi: „proizvođača, uvoznika i“.

U tački 7 riječi: „u skladu sa,“ zamjenjuju se riječima: „a ne ispunjava uslove propisane“, a riječi: „ne usaglasi“ zamjenjuju se riječju „usaglasiti“.

Član 28

U članu 62 stav 1 riječi: "člana 8 stav 1 alineja 2, člana 9 stav 2 alineja 2," zamjenjuju se riječima: "člana 8 stav 1 tačka 2 i stav 2,", a poslije riječi: "člana 20 stav 1 tačka 1," dodaju se riječi: "člana 46a,".

Član 29

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o građevinskim proizvodima ("Službeni list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17), koji je Skupština Crne Gore donijela aprila 2014. godine (sa izmjenama i dopunama iz avgusta 2017. godine) je krovni legislativni akt u oblasti građevinskih proizvoda. Donošenjem navedenog zakona stvoren je zakonski okvir za propisivanje uslova, postupaka i procedura ocjenjivanja svojstava i dokazivanja upotrebljivosti građevinskih proizvoda u Crnoj Gori, kao uslova za njihovo stavljanje na tržište i upotrebu u mjeri potrebnoj za ispunjenje osnovnih zahtjeva za objekte, određenih posebnim propisima, a sve u cilju realizacije opredjeljenja Crne Gore da se uključi u evropske integracije.

Primjedbe Evropske komisije na tekst navedenog zakona, u smislu njene usaglašenosti sa Regulativom broj 305/2011 Evropskog parlamenta i savjeta od 9. marta 2011. godine, Crna Gora je dobila 2019. godine, nakon čega su uslijedile konsultacije sa ekspertima iz EU, kako bi se dobijene primjedbe, na prihvatljiv način za Crnu Goru, ugradile u tekst Izmjena i dopuna Zakona o građevinskim proizvodima.

Suštinska primjedba Evropske komisije je bila da Regulativa broj 305/2011, obuhvata samo uslove za stavljanje na tržište, odnosno stavljanje na raspolaganje građevinskih proizvoda na tržištu utvrđivanjem **usaglašenih pravila o načinu procjene i deklarisanja građevinskih proizvoda i CE označavanje građevinskih proizvoda**. Posebno, Regulativa broj 305/2011 ne obuhvata „primjenljivost građevinskih proizvoda“ niti njihovu „upotrebu“ u EU, odnosno navedena pitanja su ostavljena državama članicama da ih uredi nacionalnim propisima. Naročito je ostavljeno državama članicama da utvrde uslove za građevinske radove, pri čemu se moraju poštovati usaglašeni standardi. Navedeno znači da na nivou EU sve njene članice direktno primjenjuju Regulativu broj 305/2011, a pitanja koja nijesu riješena tom regulativom dodatno uređuju nacionalnim zakonodavstvom.

Priroda Regulative broj 305/2011 je takva da je usko vezana za jedinstveno EU tržište, pa samim tim njeno suštinsko transponovanje u crnogorski pravni sistem nije ni moguće zbog same činjenice da crnogorsko tržište nije jedinstveno i integralno sa EU tržištem. Naime, Regulativa može da Crnoj Gori posluži kao ogledni primjer da po sličam/identičnim uslovima i procedurama stavi na crnogorsko tržište građevinske proizvode proizvedene izvan EU, bilo da su proizvedeni u Crnoj Gori, bilo izvan Crne Gore (isključujući EU). Tako da u suštini, cjelokupni Zakon o građevinskim proizvodima, iako na prvi pogled bi se zaključilo da je njime transponovana Regulativa o građevinskim proizvodima, zapravo predstavlja neharmonizovano zakonodavstvo i svojevrsnu pripremu za pravila ponašanja u ovoj oblasti od trenutka kada Crna Gora postane članica evropske zajednice naroda.

Jedna od primjedbi Evropske komisije odnosila se i na član 62 Zakona o građevinskim proizvodima. Naime, odredba člana 62 odnosi se na odredbe ovog zakona koji se tiču stavljanje

znaka usaglašenosti „CE“. Imajući u vidu da zbog toga što crnogorsko tržište nije jedinstveno sa EU tržištem, onemogućeno je stavljanje znaka „CE“ na proizvode proizvedene u Crnoj Gori do pristupanja EU i to do trenutka kada će se crnogorsko tržište objediniti sa EU tržištem. Sa druge strane, tačno je da će tog istog momenta sve odredbe zakona koje se tiču Regulative morati staviti van snage, što znači da se ove odredbe ni u jednom trenutku neće primjenjivati, već će se direktno primjenjivati odredbe Regulative koje su adekvatno prenijete u ovaj zakonski propis. Međutim, ocjenjeno da je važno da se u ovom trenutku urede, iz prostog razloga da bi se crnogorsko tržište već upoznao i pripremlilo na obaveze koje ih očekuju u samoj Regulativi i to od trenutka pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Kako Crna Gora još uvijek nije članica EU, to je Zakonom o građevinskim proizvodima obuhvaćeno i harmonizovano i neharmonizovano područje građevinskih proizvoda, zbog čega je Evropska komisija dala primjedbu da se izvrši razdvajanje ova dva područja, a sve u svrhu ocjenjivanja zakonodavstva u svijetlu Regulativa broj 305/2011.

III. USKLAĐENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

U dijelu sekundarnih izvora prava predmetnu oblast građevinskih proizvoda, uređuje Regulativa broj 305/2011 Evropskog parlamenta i savjeta od 9. marta 2011.godine, koja propisuje uslove stavljanja na tržište i upotrebe građevinskih proizvoda i ukida Direktivu Savjeta 89/106/EEC / Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC.

Regulativa zahtijeva postavljanje CE oznake na proizvode, kako bi se dokazalo da je proizvod siguran za korišćenje po ljude, životinje i okolinu.

Zakonom o građevinskim proizvodima uređuju se uslovi za stavljanje i/ili isporuku građevinskog proizvoda na tržište, način izjavljivanja svojstava građevinskog proizvoda u odnosu na bitne karakteristike, upotreba znaka usaglašenosti i druga pitanja od značaja za građevinske proizvode.

Proizvodi se mogu staviti u promet i upotrebljavati samo ako su adekvatni njihovoj namjeni, što podrazumijeva da će objekti u koje će proizvodi biti ugrađeni ispunjavati osnovne zahtjeve propisane Regulativom, a to su:

- mehanička otpornost i stabilnost;
- bezbjednost u slučaju požara;
- higijenski, zdravstveni i ekološki zahtjevi;
- bezbjednost u upotrebi;
- zaštita od buke;
- ušteda energije i zadržavanje topline; i
- održivo korišćenje prirodnih resursa.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima izvršeno je usaglašavanje sa primjedbama koje je Evropska komisija dala na osnovni tekst zakona.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Izmjenom **člana 1** brisana je upotrebljivost građevinskog proizvoda kao svojstvo koje će biti uređivano ovim zakonom.

U **članu 2** precizira se pojam bitnih karakteristika građevinskog proizvoda i daje definicija graničnog nivoa, što je zahtjev iz Regulative. Dodatno, utvrđuju se slučajevi bitnih karakteristika za koje se ne zahtijeva pozivanje na usaglašenu tehničku specifikaciju, čime je transponovana Delegirana regulativa br. 568/2014 od 18. februara 2014. godine kojom se mijenja Aneks V Regulative br. 305/2011.

Članom 3 izvršene su izmjene člana 7 koje imaju za cilj da se stvori osnov za uređivanje pitanja koja su u nadležnosti „nacionalnog zakonodavstva“ ili tkz. neharmonizovano područje.

Čl. 4 i 5 - Izmjena člana 8 i brisanje člana 9 ima za cilj usaglašavanje sa komentarima EK da Regulativa ne uređuje pitanje upotrebljivosti građevinskog proizvoda.

Član 6 - Dopune člana 11 su proizvod zahtjeva iz Mišljenja EK u odnosu na definisanje pojmova koji su definisani u Regulativi ali nijesu u Zakonu: objekat i period upotrebe građevinskog proizvoda. Dodatno, utvrđeno je značenje pojma "neusaglašena tehnička specifikacija" zbog potrebe uređivanja pitanja koja pripadaju korpusu „nacionalnog zakonodavstva“ tj. neharmonizovanog područja građevinskih proizvoda. Izmjenom tačke 20 je precizirano ko se smatra proizvođačem, kod je dodavanjem tačke 28 data definicija životnog vijeka, što je zahtjev EK.

Član 7 - Izmjena člana 12 se suštinski odnosi na terminološko usklađivanje sa Regulativom i komentarima iz mišljenja EK. Dodatno je predložena upućujuća norma za primjenu Zakona o hemikalijama ako građevinski proizvod pripada grupi hemikalija.

Čl. 8 do 13 - Izmjena čl. 15, 17, 18, 19, 20 i 23 je predložena radi terminološkog usklađivanja sa odredbama Regulative i komentarima iz mišljenja EK.

Član 14 - Član 24 stav 5 brisan je zbog komentara EK da troškove izdavanja dokumenta o ocjeni snosi EOTA (Evropska organizacija tijela za tehničku ocjenu), te da ovaj stav nije usklađen sa Regulativom. Imajući u vidu da Crna Gora nije jedinstveno tržište sa EU, te da nije zastupljena odnosno predstavljeni u EOTA-i nije moguće zakonom Crne Gore utvrditi obavezu da ona snosi troškove izdavanja dokumenta o ocjeni u Crnoj Gori. Iz tog razloga brisan je predmetni stav.

Čl. 15 i 16 - Izmjene čl. 37 i 42 su tehničke prirode.

Član 17 – Ovim članom se propisuje shodna primjena odredbi ovog zakona koje se odnose na proizvode proizvedene u skladu sa usaglašenom tehničkom dokumentacijom (tzv. harmonizovano područje) na proizvode proizvedene u skladu sa neusaglašenom tehničkom specifikacijom (tzv. „nacionalno zakonodavstvo“, tj. neharmonizovano područje).

Član 18 - Izmjenom člana 46 stav 2 proširen je obuhvat građevinskih proizvoda iz EU čiji se dokumenti priznaju u Crnoj Gori.

Član 19 - Članom 46a propisani su uslovi za stavljanje na crnogorsko tržište proizvoda iz neharmonizovanog područja koji su zakonito stavljeni na tržište u državi članici Evropske unije ili Turske, odnosno državi potpisnici Sporazuma Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu.

Član 20- Izmjene člana 47 predložene su u cilju usaglašavanja sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Čl. 21 i 22 - Izmjene čl. 49 i 52 imaju za cilj terminološko usklađivanje sa odredbama Regulative i komentarima iz mišljenja EK.

Čl. 23 do 27 - Izmjene članova iz Poglavlja IX. Kaznene odredbe (član 55 i čl. 57 do 60) su predložene radi usklađivanja sa izmjenjenim osnovnim odredbama Zakona.

Član 28 - Izmjenom člana 62 su predložene radi usklađivanja sa izmjenom i dopunom osnovnih odredbi. U stavu 2 je predložena odložena primjena odredbi člana 46a od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Članom 29 - u skladu sa Ustavom Crne Gore, propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za implementaciju ovog zakona nijesu potrebna posebna sredstva iz Budžeta Crne Gore.

PREGLED ODREĐABA ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA ČIJA IZMJENA I DOPUNA SE PREDLAŽE

Svojstva građevinskog proizvoda

Član 5

Građevinski proizvod mora imati svojstva kojima se, uz propisanu ugradnju i održavanje u skladu sa namjenom objekta, u ekonomski prihvatljivom roku upotrebe, obezbjeđuju osnovni zahtjevi za objekat, i to: mehanička otpornost i stabilnost, zaštita od požara, higijenska i zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine, zaštita od buke, energetska efikasnost, bezbjednost tokom upotrebe i održivo korišćenje prirodnih resursa.

Svojstva građevinskog proizvoda su svojstva koja se odnose na odgovarajuće bitne karakteristike građevinskog proizvoda, izražene nivoom, klasom ili opisno.

Bitne karakteristike građevinskog proizvoda su one karakteristike koje se odnose na osnovne zahtjeve za objekat iz stava 1 ovog člana.

Nivo je rezultat ocjene svojstava građevinskog proizvoda koja se odnose na njegove bitne karakteristike, izražene numeričkom vrijednošću.

Klasa je raspon nivoa svojstava građevinskog proizvoda, ograničenih minimalnom i maksimalnom vrijednošću.

Naziv i oznaka crnogorskog standarda

Član 7

U tehničkom propisu iz člana 6 ovog zakona navodi se oznaka i naziv crnogorskog standarda kojim je preuzet usaglašeni standard (u daljem tekstu: usaglašeni crnogorski standard).

Usaglašenim crnogorskim standardom ne može se mijenjati ili dopunjavati preuzeti usaglašeni standard.

Listu standarda iz stava 1 ovog člana Ministarstvo objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".

Stavljanje na tržište i upotreba građevinskog proizvoda

Član 8

Građevinski proizvod može se staviti na tržište i upotrebljavati samo ako:

- je njegova upotrebljivost dokazana u skladu sa članom 9 ovog zakona;
- je propisano označen u skladu sa usaglašenim crnogorskim standardom ili tehničkom ocjenom kojom je preuzeta evropska tehnička ocjena;
- ga prati tehničko uputstvo.

Zabranjeno je izdavanje dokumenta koji nazivom, izgledom, sadržajem ili na drugi način može dovesti u zabludu da se radi o dokumentu kojim se utvrđuju svojstva građevinskog proizvoda, potvrđuje njegova usaglašenost ili dokazuje njegova upotrebljivost.

Upotrebljivost građevinskog proizvoda

Član 9

Građevinski proizvod je upotrebljiv ako su njegova svojstva u skladu sa tehničkim propisom, odnosno tehničkom specifikacijom.

Upotrebljivost građevinskog proizvoda dokazuje se:

- izjavom o svojstvima i

- znakom usaglašenosti ako je građevinski proizvod obuhvaćen usaglašenim crnogorskim standardom ili tehničkom ocjenom kojom je preuzeta evropska tehnička ocjena.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, upotrebljivost građevinskog proizvoda koji:

- je proizveden ili izgrađen na gradilištu za potrebe tog gradilišta;

- se proizvodi pojedinačno po mjeri u neserijskoj proizvodnji, po posebnoj narudžbi i ugrađuje u određeni objekat ili

- je proizveden na tradicionalan način ili na način primjeren očuvanju graditeljskog nasljeđa ili neindustrijskim procesom zbog odgovarajuće obnove objekata zaštićenih u skladu sa zakonom kao dio ambijentalne cjeline, posebne arhitektonske ili kulturno-istorijske vrijednosti, dokazuje se u skladu sa revidovanim glavnim projektom objekta ili tehničkim propisom, ovim zakonom ili zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Značenje izraza

Član 11

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) bitne karakteristike su karakteristike koje treba da ispunjava građevinski proizvod u odnosu na osnovne zahtjeve za objekat;
- 2) tip proizvoda je skup nivoa ili klasa svojstava građevinskog proizvoda, u odnosu na njegove bitne karakteristike, koji se proizvodi primjenom određene kombinacije sirovina, odnosno drugih elemenata, kroz specifičan proces proizvodnje;
- 3) tehnička specifikacija je crnogorski standard na koji upućuje tehnički propis ili dokument o ocjeni svojstava građevinskog proizvoda;
- 4) usaglašena tehnička specifikacija je crnogorski standard kojim je preuzet usaglašeni evropski standard na koji upućuje tehnički propis ili dokument o ocjeni kojim je preuzet evropski dokument o ocjeni;
- 5) usaglašeni standard je evropski standard koji je donijela nadležna evropska organizacija za standardizaciju;
- 6) dokument o ocjeni je dokument koji je izdalo imenovano tijelo za potrebe izdavanja tehničkih ocjena;
- 7) imenovano tijelo je pravno lice imenovano za izdavanje dokumenta o ocjeni i tehničke ocjene;
- 8) imenovano tijelo za ocjenu i provjeru je pravno lice imenovano za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskog proizvoda;
- 9) evropski dokument o ocjeni je dokument koji je usvojila evropska organizacija tijela za tehničku ocjenu za potrebe izdavanja evropskih tehničkih ocjena;
- 10) tehnička ocjena je dokumentovana ocjena svojstava građevinskog proizvoda, u odnosu na njegove bitne karakteristike, u skladu sa odgovarajućim dokumentom o ocjeni;
- 11) Evropska tehnička ocjena je dokumentovana ocjena svojstava građevinskog proizvoda, u odnosu na njegove bitne karakteristike, u skladu sa odgovarajućim evropskim dokumentom o ocjeni;
- 12) tehnička dokumentacija je dokument koji sadrži detaljni opis svih postupaka koji su bili sprovedeni za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskog proizvoda na osnovu kojeg se daje izjava o svojstvima građevinskog proizvoda;
- 13) posebna tehnička dokumentacija je dokumentacija kojom se dokazuje da su metodi u okviru primjenjivog sistema za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava zamijenjeni drugim metodama, pod uslovom da su rezultati dobijeni tim drugim metodama jednaki rezultatima dobijenim metodama ispitivanja prema odgovarajućem crnogorskom standardu;
- 14) predviđena namjena je namjena građevinskog proizvoda određena primijenjenom tehničkom specifikacijom;
- 15) stavljanje na tržište je prvo stavljanje građevinskog proizvoda na tržište;
- 16) isporuka na tržište je isporuka građevinskog proizvoda za potrebe distribucije ili upotrebe na tržištu u okviru obavljanja privredne djelatnosti, sa ili bez naknade;
- 17) distribucija građevinskog proizvoda je kretanje građevinskog proizvoda na tržištu od trenutka stavljanja na tržište do njegove upotrebe;
- 18) upotreba građevinskog proizvoda je ugradnja i eksploatacija građevinskog proizvoda nakon ugradnje u objekat, kao i držanje građevinskog proizvoda na gradilištu;
- 19) privredni subjekt je proizvođač, uvoznik, distributer ili ovlašćeni zastupnik;

- 20) proizvođač je privredno društvo, pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koji proizvodi građevinski proizvod ili koji je naručio da se proizvod projektuje, odnosno proizvod stavlja na tržište pod njegovim imenom ili robnom markom;
- 21) distributer je privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima sjedište u Crnoj Gori, odnosno fizičko lice koje ima prebivalište u Crnoj Gori, koje nije proizvođač ili uvoznik, koji je uključen u lanac snabdijevanja odnosno koji građevinski proizvod isporučuje na tržište;
- 22) uvoznik je privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik koji ima sjedište u Crnoj Gori, odnosno fizičko lice koje ima prebivalište u Crnoj Gori i koje stavlja građevinski proizvod iz druge države na tržište;
- 23) ovlašćeni zastupnik je privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima sjedište u Crnoj Gori, odnosno fizičko lice koje ima prebivalište u Crnoj Gori, koga je proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene poslove;
- 24) mikro privredno društvo je privredno društvo koje ima manje od deset zaposlenih i godišnji promet, odnosno ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi dva miliona eura;
- 25) povlačenje je radnja kojom se sprječava dostupnost građevinskog proizvoda iz lanca snabdijevanja na tržište;
- 26) opoziv je mjera koja se preduzima radi povraćaja građevinskog proizvoda koji je već bio isporučen krajnjem korisniku;
- 27) fabrička kontrola proizvodnje je dokumentovana, stalna unutrašnja kontrola proizvodnje u fabrici, u skladu sa odgovarajućim tehničkim specifikacijama.

Izjava o svojstvima

Član 12

Izjavom o svojstvima navode se svojstva građevinskog proizvoda u odnosu na njihove bitne karakteristike u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom.

Izjava o svojstvima iz stava 1 ovog člana obavezno sadrži:

- 1) upućivanje na vrstu građevinskog proizvoda za koji je izjava o svojstvima sačinjena;
- 2) sistem ili sisteme za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskog proizvoda iz člana 30 ovog zakona;
- 3) broj i datum izdavanja tehničke specifikacije koja je primijenjena za ocjenu svake bitne karakteristike građevinskog proizvoda;
- 4) predviđenu namjenu ili namjene građevinskog proizvoda, u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom;
- 5) listu bitnih karakteristika koje su utvrđene u tehničkoj specifikaciji za predviđenu namjenu ili namjene;
- 6) svojstva najmanje jedne od bitnih karakteristika građevinskog proizvoda koja je odgovarajuća za predviđenu namjenu ili namjene;
- 7) svojstva građevinskog proizvoda po nivoima ili klasama ili opisno, koja se po potrebi zasnivaju na proračunu u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama, ako je prema vrsti proizvoda primjenjivo;
- 8) svojstva onih bitnih karakteristika građevinskog proizvoda koja se odnose na predviđenu namjenu ili namjene, imajući u vidu tehničke propise;
- 9) za propisane bitne karakteristike građevinskog proizvoda za koje svojstva nijesu objavljena, oznaku "NPD" (neispitano) i
- 10) ako je za proizvod izdata tehnička ocjena, svojstva građevinskog proizvoda po nivoima ili klasama ili opisno, u vezi sa svim bitnim karakteristikama koje su sadržane u toj tehničkoj ocjeni.

Građevinski proizvod koji se stavlja na tržište i u upotrebu mora da prati i kopija izjave o svojstvima u papirnoj ili elektronskoj formi.

Građevinski proizvod iz iste serije koji se dostavlja istom korisniku može da prati samo jedna kopija izjave o svojstvima.

Primjerak izjave o svojstvima u papirnoj formi mora se dostaviti na zahtjev korisniku.

Bliži oblik i sadržaj izjave o svojstvima propisuje Ministarstvo.

Način označavanja građevinskog proizvoda

Član 14

Zabranjeno je označavati građevinski proizvod na način koji može dovesti u zabludu u pogledu svojstava vezanih za znak usaglašenosti.

Stavljanjem drugih oznaka na građevinski proizvod ne smije se narušavati vidljivost i čitljivost znaka usaglašenosti.

Bliži način označavanja građevinskog proizvoda propisuje Ministarstvo.

Tehničko uputstvo

Član 15

Građevinski proizvod koji se stavlja na tržište i u upotrebu mora da prati i tehničko uputstvo.

Kada se dva ili više istih građevinskih proizvoda isporučuju zajedno, tehničko uputstvo mora da prati svako pojedinačno pakovanje.

Kada se isporuka građevinskog proizvoda vrši u rasutom stanju, tehničko uputstvo mora da prati svaku pojedinačnu isporuku.

Tehničko uputstvo iz stava 1 ovog člana sadrži izvod iz izjave o svojstvima, uputstvo za čuvanje, transport i upotrebu građevinskog proizvoda i rok upotrebe građevinskog proizvoda.

Tehničko uputstvo iz stava 1 ovog člana mora biti napisano na crnogorskom jeziku.

Tehničko uputstvo može, osim pisanog teksta, sadržati i nacрте i ilustracije.

Obaveze proizvođača

Član 17

Proizvođač je dužan da:

- 1) sačini izjavu o svojstvima u skladu sa članom 12 ovog zakona i čuva je deset godina od isporuke građevinskog proizvoda na tržište;
- 2) stavi znak usaglašenosti u skladu sa članom 13 ovog zakona;
- 3) izradi tehničku dokumentaciju u kojoj se navode svi podaci od značaja za propisani sistem ocjene i provjere postojanosti svojstava na osnovu izjave o svojstvima i čuva je deset godina od isporuke građevinskog proizvoda na tržište;
- 4) obezbijedi kontinuiranu usaglašenost serijske proizvodnje sa svojstvima navedenim u izjavi, uzimajući u obzir promjene u proizvodu i u primjenjivim tehničkim specifikacijama;
- 5) vrši ispitivanje uzoraka građevinskog proizvoda koji se stavlja na tržište i u upotrebu, vodi evidenciju o reklamacijama, neusaglašenim i povučenim građevinskim proizvodima, o preduzetim mjerama, radi otklanjanja rizika koji neusaglašeni proizvod predstavlja i da o tome obavijesti distributera, radi obezbjeđenja tačnosti, pouzdanosti i postojanosti objavljenih svojstava građevinskog proizvoda;
- 6) označi građevinski proizvod tipom, oznakom šarže ili serijskim brojem ili drugim elementom koji omogućava njegovu identifikaciju;
- 7) ako radi veličine ili prirode proizvoda nije moguće unijeti podatke iz tačke 6 ovog stava, te podatke navede na ambalaži ili dokumentima koji prate proizvod;
- 8) naznači na građevinskom proizvodu ili, ako to nije moguće, na pakovanju ili u dokumentaciji koja prati građevinski proizvod svoje ime za fizičko lice ili preduzetnika, odnosno naziv za pravno lice, kao i kontakt adresu;
- 9) obezbijedi da građevinski proizvod koji se isporučuje na tržište prati tehničko uputstvo i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku;
- 10) preduzme neophodne mjere da građevinski proizvod koji je stavljen na tržište, a nije u skladu sa ovim zakonom ili izjavom o svojstvima usaglasi sa svojstvima navedenim u izjavi ili po potrebi povuče ili opozove;
- 11) ako proizvod iz tačke 10 ovog stava predstavlja rizik, o tome bez odlaganja, obavijesti nadležne inspeksijske organe, navodeći sve pojedinosti o neusaglašenosti i o svim

mjerama preduzetim radi usaglašavanja građevinskog proizvoda sa ovim zakonom i izjavom o svojstvima (u daljem tekstu: korektivne mjere);

- 12) na zahtjev nadležnom inspekcijskom organu dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i sa drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom, kao i druge informacije o aktivnostima koje se preduzimaju kako bi se otklonili rizici koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja.

Obaveze zastupnika

Član 18

Zastupnik je dužan da ispunjava obaveze koje je proizvođač na njega prenio pisanim ovlašćenjem, a naročito da:

- 1) čuva izjavu o svojstvima i tehničku dokumentaciju deset godina od stavljanja građevinskog proizvoda na tržište i da na uvid nadležnom inspekcijskom organu;
- 2) na zahtjev nadležnom inspekcijskom organu dostavi sve informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i sa drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom, kao i svim aktivnostima koje se preduzimaju radi otklanjanja rizika koje predstavljaju građevinski proizvodi, a u skladu sa ovlašćenjem. Proizvođač ne može prenijeti obavezu sačinjavanja tehničke dokumentacije na zastupnika.

Obaveze uvoznika

Član 19

Uvoznik je dužan da:

- 1) stavi na tržište samo građevinske proizvode koji su usaglašeni sa izjavom o svojstvima i drugim zahtjevima utvrđenim ovim zakonom;
- 2) prilikom stavljanja građevinskog proizvoda na tržište, garantuje da je proizvođač:
 - izvršio ocjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskog proizvoda,
 - sačinio tehničku dokumentaciju u kojoj su navedeni svi podaci vezani za zahtijevani sistem ocjene i provjere postojanosti,
 - sačinio izjavu o svojstvima u skladu sa članom 12 ovog zakona,
 - stavio znak usaglašenosti na proizvod u skladu sa članom 13 ovog zakona,
 - obezbijedio da proizvod prate propisana dokumenta,
 - ispunio zahtjeve propisane članom 17 tač. 6, 7 i 8 ovog zakona;
- 3) građevinski proizvod za koji posumnja da nije usaglašen sa izjavom o svojstvima ili drugim zahtjevima iz ovog zakona, stavi na tržište nakon preduzimanja korektivnih mjera;
- 4) ako građevinski proizvod predstavlja rizik, obavijesti proizvođača i nadležni inspekcijski organ bez odlaganja;
- 5) naznači na građevinskom proizvodu ili, ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod svoje ime, registrovani trgovački broj ili registrovanu trgovačku marku, kao i kontakt adresu;
- 6) obezbijedi da građevinski proizvod koji isporučuje na tržište prati tehničko uputstvo i informacija o bezbjednosti na crnogorskom jeziku;
- 7) obezbijedi da uslovi prevoza i skladištenja građevinskog proizvoda ne ugroze usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima;
- 8) kada smatra potrebnim vrši ispitivanje uzoraka građevinskog proizvoda koji je stavljen ili isporučen na tržište, vodi evidenciju o reklamacijama, neusaglašenim i povučenim proizvodima, odnosno opozvanim proizvodima i o preduzetim korektivnim mjerama, radi otklanjanja rizika koji neusaglašeni proizvod predstavlja i o tome obavijesti distributera;
- 9) čuva kopiju izjave o svojstvima i tehničku dokumentaciju deset godina od dana sačinjavanja i dostavi ih na zahtjev nadležnom inspekcijskom organu;
- 10) preduzme neophodne mjere da građevinski proizvod koji je stavljen na tržište u skladu sa ovim zakonom ili izjavom o svojstvima usaglasi sa svojstvima navedenim u izjavi ili po potrebi povuče ili opozove taj građevinski proizvod;

- 11) ako proizvod iz tačke 10 ovog stava predstavlja rizik, o tome, bez odlaganja, obavijesti nadležne inspekcijske organe, navodeći sve pojedinosti o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim mjerama;
- 12) na zahtjev nadležnom inspekcijskom organu dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i sa drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom, kao i druge informacije o aktivnostima koje se preduzimaju radi otklanjanja rizika koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja.

Obaveze distributera **Član 20**

Distributer je dužan da:

- 1) prije stavljanja građevinskog proizvoda na tržište obezbijedi da je na proizvod, ako je to potrebno, stavljen znak usaglašenosti;
- 2) obezbijedi da građevinski proizvod koji isporučuje na tržište prati tehničko uputstvo i informacija o bezbjednosti na crnogorskom jeziku;
- 3) obezbijedi da proizvođač i uvoznik ispune zahtjeve iz člana 17 tač. 6 do 10 ovog zakona i člana 19 tač. 5 i 6 ovog zakona;
- 4) obezbijedi da uslovi prevoza i skladištenja građevinskog proizvoda ne ugroze usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima;
- 5) građevinski proizvod za koji posumnja da nije usaglašen sa izjavom o svojstvima ili drugim zahtjevima iz ovog zakona, može da stavi na tržište nakon preduzimanja korektivnih mjera;
- 6) ako proizvod iz tačke 5 ovog stava predstavlja rizik, o tome, bez odlaganja, obavijesti nadležne inspekcijske organe, navodeći sve pojedinosti o neusaglašenosti kao i o svim preduzetim korektivnim mjerama;
- 7) preduzme neophodne mjere da građevinski proizvod koji je stavljen na tržište u skladu sa ovim zakonom ili izjavom o svojstvima usaglasa sa svojstvima navedenim u izjavi ili po potrebi povuče ili opozove;
- 8) ako proizvod iz tačke 7 ovog stava predstavlja rizik, o tome, bez odlaganja, obavijesti nadležne inspekcijske organe, uz navođenje svih pojedinosti o neusaglašenosti kao i o svim preduzetim korektivnim mjerama;
- 9) na zahtjev nadležnom inspekcijskom organu dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i sa drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom, kao i druge informacije o aktivnostima koje se preduzimaju radi otklanjanja rizika koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja;
- 10) postupa u skladu sa drugim zahtjevima utvrđenim ovim zakonom.

Dokument o ocjeni **Član 23**

Dokument o ocjeni izdaje imenovano tijelo na zahtjev proizvođača, ako:

- 1) građevinski proizvod nije obuhvaćen ili nije u cjelosti obuhvaćen crnogorskim standardom, odnosno tehničkim propisom;
- 2) se svojstva bitnih karakteristika građevinskog proizvoda ne mogu u potpunosti procijeniti na osnovu crnogorskog standarda, odnosno tehničkog propisa;
- 3) crnogorski standard ne predviđa nijedan metod procjene u vezi sa najmanje jednom bitnom karakteristikom tog proizvoda ili
- 4) proizvod nije obuhvaćen dokumentom o ocjeni kojim je preuzet evropski dokument o ocjeni.

Dokument o ocjeni sadrži obavezno: opšti opis građevinskog proizvoda, listu bitnih karakteristika relevantnih za predviđenu namjenu građevinskog proizvoda koju je proizvođač

predvidio, kao i metode i kriterijume za ocjenu svojstava građevinskog proizvoda u odnosu na bitne karakteristike.

Dokument o ocjeni može da predstavlja osnov za izradu crnogorskog standarda.

Izdavanje dokumenta o ocjeni

Član 24

Postupak izrade i donošenja dokumenta o ocjeni zasniva se na principima:

- transparentnosti i ekonomičnosti za proizvođača;
- određivanja roka za izradu dokumenta o ocjeni i
- zaštite poslovne tajne.

Imenovano tijelo je dužno da dostavi Ministarstvu dokument o ocjeni u roku od tri dana od dana izdavanja.

Naziv i oznaka dokumenta o ocjeni objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Ministarstva.

Evidenciju izdatih dokumenata o ocjeni vodi Ministarstvo.

Troškove izdavanja dokumenta o ocjeni plaća podnosilac zahtjeva iz člana 23 stav 1 ovog zakona.

Bliže uslove i način izrade dokumenta o ocjeni, kao i sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Poslovi imenovanog tijela za ocjenu i provjeru

Član 37

Imenovano tijelo za ocjenu i provjeru sprovodi postupke ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda, u skladu sa sistemima ocjene, principima transparentnosti i ekonomičnosti, imajući u vidu: veličinu proizvođača, sektor u kome proizvođač posluje, strukturu proizvođača, stepen složenosti tehnologije proizvoda i masovni ili serijski karakter procesa proizvodnje, kao i zahtjeve utvrđene tehničkom specifikacijom i osnovnim uslovima za objekat i vrši druge poslove u skladu sa imenovanjem za ocjenu i provjeru.

Ako na osnovu početne kontrole proizvodnog pogona ili kontrole fabričke proizvodnje imenovano tijelo za ocjenu i provjeru utvrdi da proizvođač nije obezbijedio postojanost svojstava građevinskog proizvoda, zahtijevaće od proizvođača da otkloni uočene nedostatke i odrediće rok za njihovo otklanjanje.

Ako na osnovu provjere postojanosti građevinskog proizvoda imenovano tijelo za ocjenu i provjeru utvrdi da građevinski proizvod više ne posjeduje svojstva tog tipa proizvoda, zahtijevaće od proizvođača da otkloni uočene nedostatke i odrediće rok za njihovo otklanjanje.

Ako proizvođač ne otkloni uočene nedostatke u određenom roku, imenovano tijelo za ocjenu i provjeru:

- neće izdati sertifikat o postojanosti svojstava građevinskog proizvoda, odnosno sertifikat o kontroli fabričke proizvodnje u slučaju iz stava 2 ovog člana i/ili
- u potpunosti ili djelimično poništiće izdate sertifikate u slučaju iz stava 3 ovog člana.

Mikro privredno društvo

Član 42

Mikro privredno društvo koje proizvodi građevinski proizvod obuhvaćen crnogorskim standardom može da:

- umjesto određivanja tipa proizvoda ispitivanjem tipa za primjenjive sisteme ocjene 3 i 4, primijeni metode koje se razlikuju od metoda predviđenih usaglašenim crnogorskim standardom ili
- ispituje građevinski proizvod na koji se primjenjuje sistem ocjene 3 u skladu sa pravilima za sistem ocjene 4.

U slučaju iz stava 1 ovog člana mikro privredno društvo dužno je da dokaže usaglašenost građevinskog proizvoda sa primjenljivim zahtjevima, posebnom tehničkom dokumentacijom, kao

i da su sprovedeni postupci ekvivalentni postupcima utvrđenim u odgovarajućem crnogorskom standardu.

Priznavanje evropskog dokumenta o ocjeni, evropske tehničke ocjene, izjave o svojstvima, znaka usaglašenosti "CE" i sertifikata

Član 46

Evropski dokument o ocjeni, evropska tehnička ocjena, izjava o svojstvima i znak usaglašenosti "CE" izdati za proizvod proizveden u skladu sa usaglašenim standardom ili evropskom tehničkom ocjenom priznaju se u Crnoj Gori bez sprovođenja postupka iz čl. 44 i 45 ovog zakona ako izjavljena svojstva građevinskog proizvoda odgovaraju svojstvima tog proizvoda navedenim u tehničkom propisu iz člana 6 ovog zakona.

Dokument izdat u postupku ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda od tijela imenovanog od strane države članice Evropske unije i prijavljenog Evropskoj komisiji za poslove ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda (Notifikovano tijelo), za građevinski proizvod obuhvaćen usaglašenom tehničkom specifikacijom, po svojoj pravnoj snazi i dejstvu u potpunosti se priznaje kao dokument izdat u skladu sa ovim zakonom.

Dokumenta i isprave iz st. 1 i 2 ovog člana moraju biti prevedeni na crnogorski jezik.

Vršenje nadzora

Član 47

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove preko inspektora, i to:

- 1) tržišnog inspektora, u vezi sa proizvodnjom, stavljanjem na tržište i distribucijom građevinskog proizvoda;
- 2) inspektora za građevinarstvo, u vezi sa upotrebom građevinskog proizvoda (u daljem tekstu: nadležni inspektor).

Upravne mjere i radnje

Član 49

Kada u toku inspekcijskog pregleda nadležni inspektor utvrdi da građevinski proizvod nije usaglašen sa zahtjevima iz ovog zakona, rješenjem će naložiti relevantnom privrednom subjektu (proizvođaču, ovlašćenom zastupniku, uvozniku, distributeru, izvođaču radova i drugom licu) da preduzme sljedeće:

- 1) sve potrebne radnje kako bi se građevinski proizvod usaglasio sa zahtjevima iz ovog zakona, naročito sa izjavljenim svojstvima,
- 2) da građevinski proizvod povuče sa tržišta i/ili iz upotrebe.

Donošenje rješenja o otklanjanju nepravilnosti u proizvodnji iz stava 1 ovog člana ne isključuje obavezu donošenja rješenja o povlačenju sa tržišta i/ili iz upotrebe, odnosno distribucije građevinskog proizvoda.

Usaglašavanje građevinskog proizvoda koji predstavlja rizik za zdravlje i bezbjednost

Član 52

Kada nakon izvršene odgovarajuće provjere, shodno članu 50 ovog zakona, nadležni inspektor utvrdi da građevinski proizvod koji je proizveden u saglasnosti sa ovim zakonom predstavlja rizik za ispunjenje osnovnih zahtjeva za objekte, za zdravlje ili bezbjednost lica ili za druge aspekte zaštite javnog interesa, rješenjem će narediti privrednom subjektu da:

- 1) preduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da odnosni građevinski proizvod, prije stavljanja na tržište, više ne predstavlja taj rizik i/ili
- 2) povuče građevinski proizvod sa tržišta.

Član 55

Novčanom kaznom od 2.000 eura do 30.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako izda dokument koji nazivom, izgledom, sadržajem ili na drugi način može dovesti u zabludu da se radi o dokumentu kojim se utvrđuju svojstva građevinskog proizvoda, potvrđuje njegova usaglašenost ili dokazuje njegova upotrebljivost (član 8 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 3.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.000 eura do 10.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 3.000 eura.

Član 57

Novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice u svojstvu proizvođača, ako:

- 1) stavi na tržište građevinski proizvod za koji nije dokazana upotrebljivost (član 8 stav 1);
- 2) označavanje građevinskog proizvoda vrši na način koji može dovesti u zabludu u pogledu svojstava vezanih za znak usaglašenosti (član 14 stav 1);
- 3) stavljanjem drugih oznaka na građevinski proizvod naruši vidljivost i čitljivost znaka usaglašenosti (član 14 stav 2);
- 4) sačini izjavu o svojstvima suprotno članu 12 ovog zakona i ne čuva je deset godina od isporuke građevinskog proizvoda na tržište (član 17 stav 1 tačka 1);
- 5) ne stavi znak usaglašenosti u skladu sa članom 13 ovog zakona (član 17 stav 1 tačka 2);
- 6) ne izradi tehničku dokumentaciju u koju se upisuju svi podaci od značaja za propisani sistem ocjene i provjere postojanosti svojstava na osnovu izjave o svojstvima i ne čuva je deset godina od isporuke građevinskog proizvoda na tržište (član 17 stav 1 tačka 3);
- 7) ne obezbijedi kontinuiranu usaglašenost serijske proizvodnje sa svojstvima navedenim u izjavi, uzimajući u obzir promjene u proizvodu i u primjenjivim tehničkim specifikacijama (član 17 stav 1 tačka 4);
- 8) ne vrši ispitivanje uzoraka građevinskog proizvoda koji se stavlja na tržište i upotrebu, ne vodi evidenciju o reklamacijama, neusaglašenim i povučenim građevinskim proizvodima, o preduzetim mjerama, a sve u cilju otklanjanja rizika koji neusaglašeni proizvod predstavlja i o tome ne obavijesti distributera, kako bi se obezbijedila tačnost, pouzdanost i postojanost objavljenih svojstava građevinskog proizvoda (član 17 stav 1 tačka 5);
- 9) ne označi građevinski proizvod tipom, oznakom šarže ili serijskim brojem ili bilo kojim drugim elementom koji omogućava njegovu identifikaciju (član 17 stav 1 tačka 6);
- 10) ne navede podatke na ambalaži ili dokumentima koji prate proizvod ukoliko nije moguće zbog veličine ili prirode proizvoda unijeti podatke iz člana 17 stav 1 tačka 6 ovog zakona (član 17 stav 1 tačka 7);
- 11) ne naznači na građevinskom proizvodu ili, ako to nije moguće, na pakovanju ili u dokumentaciji koja prati građevinski proizvod naziv za pravno lice, trgovačku marku, kao i kontakt adresu (član 17 stav 1 tačka 8);
- 12) ne obezbijedi da građevinski proizvod koji se isporučuje na tržište prati tehničko uputstvo i informacije o bezbjednosti na crnogorskom jeziku (član 17 stav 1 tačka 9);
- 13) ne preduzme neophodne mjere da građevinski proizvod koji je isporučen na tržište, a nije u skladu sa ovim zakonom ili izjavom o svojstvima, ne usaglasi sa svojstvima navedenim u izjavi ili po potrebi ne povuče ili ne opozove taj građevinski proizvod (član 17 stav 1 tačka 10);
- 14) proizvod iz člana 17 stav 1 tačka 10 ovog zakona predstavlja rizik, o tome, bez odlaganja, ne obavijesti nadležne inspekcijske organe, navodeći sve pojedinosti o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim mjerama radi usaglašavanja građevinskog proizvoda sa ovim zakonom i izjavom o svojstvima (član 17 stav 1 tačka 11);

15) na zahtjev nadležnom inspekcijskom organu ne dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i sa drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom, kao i druge informacije o aktivnostima koje se preduzimaju kako bi se otklonili rizici koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja (član 17 stav 1 tačka 12).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura od 2.000 eura.

Član 58

Novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice u svojstvu zastupnika, ako:

- 1) ne čuva izjavu o svojstvima i tehničku dokumentaciju deset godina od stavljanja građevinskog proizvoda na tržište i ne dâ na uvid nadležnom inspekcijskom organu (član 18 stav 1 tačka 1);
- 2) na zahtjev nadležnog inspekcijskog organa ne dostavi sve informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i sa drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom, kao i svim aktivnostima koje se preduzimaju kako bi se otklonili rizici koje predstavljaju građevinski proizvodi, a u skladu sa ovlaštenjem (član 18 stav 1 tačka 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura od 2.000 eura.

Član 59

Novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice u svojstvu uvoznika, ako:

- 1) stavlja na tržište Crne Gore proizvode koji nijesu usaglašeni sa izjavom o svojstvima i drugim zahtjevima utvrđenim ovim zakonom (član 19 stav 1 tačka 1);
- 2) ne garantuje, prilikom stavljanja proizvoda na tržište, da je proizvođač izvršio ocjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskog proizvoda, sačinio tehničku dokumentaciju u kojoj su navedeni svi podaci vezani za zahtijevani sistem ocjene i provjere postojanosti, sačinio izjavu o svojstvima u skladu sa članom 12 ovog zakona, stavio znak usaglašenosti na proizvod u skladu sa članom 13 ovog zakona, da proizvod prate propisana dokumenta kao i da je proizvođač ispunio zahtjeve propisane članom 17 stav 1 tač. 6, 7 i 8 ovog zakona (član 19 stav 1 tačka 2);
- 3) stavi na tržište građevinski proizvod za koji posumnja da nije usaglašen sa izjavom o svojstvima ili drugim zahtjevima iz ovog zakona, a nije preduzeo korektivne mjere (član 19 stav 1 tačka 3);
- 4) ne obavijesti proizvođača i nadležni inspekcijski organ, bez odlaganja, da građevinski proizvod predstavlja rizik (član 19 stav 1 tačka 4);
- 5) ne naznači na građevinskom proizvodu ili, ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod svoje ime, registrovani trgovački broj ili registrovanu trgovačku marku, kao i svoju kontakt adresu (član 19 stav 1 tačka 5);
- 6) ne obezbijedi da građevinski proizvod koji isporučuje na tržište prati tehničko uputstvo i informaciju o bezbjednosti na crnogorskom jeziku (član 19 stav 1 tačka 6);

- 7) ne obezbijedi da uslovi prevoza i skladištenja građevinskog proizvoda ne ugroze usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima (član 19 stav 1 tačka 7);
- 8) ne vrši, kada smatra potrebnim, ispitivanje uzoraka građevinskog proizvoda koji je stavljen ili isporučen na tržište, ne vodi evidenciju o reklamacijama, neusaglašenim i povučenim proizvodima, odnosno opozvanim proizvodima, o preduzetim korektivnim mjerama, u cilju otklanjanja rizika koji neusaglašeni proizvod predstavlja i o tome ne obavijesti distributera (član 19 stav 1 tačka 8);
- 9) ne čuva kopiju izjave o svojstvima i tehničku dokumentaciju deset godina od izdavanja i iste ne dostavi na zahtjev nadležnom inspekcijskom organu (član 19 stav 1 tačka 9);
- 10) ne preduzme neophodne mjere da građevinski proizvod koji je stavljen na tržište u skladu sa ovim zakonom ili izjavom o svojstvima, ne usaglasi sa svojstvima navedenim u izjavi ili po potrebi ne povuče ili ne opozove taj građevinski proizvod (član 19 stav 1 tačka 10);
- 11) proizvod iz člana 19 stav 1 tačka 10 ovog zakona predstavlja rizik, o tome, bez odlaganja, ne obavijesti nadležne inspekcijske organe, navodeći sve pojedinosti o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim mjerama (član 19 stav 1 tačka 11);
- 12) na zahtjev nadležnog inspekcijskog organa ne dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i sa drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom, kao i druge informacije o aktivnostima koje se preduzimaju kako bi se otklonili rizici koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja (član 19 stav 1 tačka 12).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 2.500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura od 2.000 eura.

Član 60

Novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice u svojstvu distributera, ako:

- 1) ne obezbijedi, prije stavljanja građevinskog proizvoda na tržište, da je na proizvod, ako je to potrebno, stavljen znak usaglašenosti (član 20 stav 1 tačka 1);
- 2) ne obezbijedi da građevinski proizvod koji isporučuje na tržište prati tehničko uputstvo i informacija o bezbjednosti na crnogorskom jeziku (član 20 stav 1 tačka 2);
- 3) ne obezbijedi da proizvođač i uvoznik ispune zahtjeve iz člana 17 stav 1 tač. 6 do 10 ovoga zakona i člana 19 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona (član 20 stav 1 tačka 3);
- 4) ne obezbijedi da uslovi prevoza i skladištenja građevinskog proizvoda ne ugroze usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima (član 20 stav 1 tačka 4);
- 5) stavi na tržište građevinski proizvod koji nije usaglašen sa izjavom o svojstvima ili drugim zahtjevima iz ovog zakona, a nije preduzeo korektivne mjere (član 20 stav 1 tačka 5);
- 6) proizvod iz člana 20 stav 1 tačka 5 ovog zakona predstavlja rizik, o tome bez odlaganja, ne obavijesti nadležne inspekcijske organe, navodeći sve pojedinosti o neusaglašenosti kao i o svim preduzetim korektivnim mjerama (član 20 stav 1 tačka 6);
- 7) ne preduzme neophodne mjere da građevinski proizvod koji je stavljen na tržište, u skladu sa ovim zakonom ili izjavom o svojstvima, ne usaglasi sa svojstvima navedenim u izjavi ili po potrebi ne povuče ili ne opozove taj građevinski proizvod (član 20 stav 1 tačka 7);
- 8) proizvod iz člana 20 stav 1 tačka 7 ovog zakona predstavlja rizik, o tome bez odlaganja, ne obavijesti nadležne inspekcijske organe, uz navođenje svih pojedinosti o neusaglašenosti kao i o svim preduzetim korektivnim mjerama (član 20 stav 1 tačka 8);
- 9) na zahtjev nadležnog inspekcijskog organa ne dostavi tom organu sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i sa drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom, kao i druge informacije o

aktivnostima koje se preduzimaju kako bi se otklonili rizici koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja (član 20 stav 1 tačka 9).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Primjena Član 62

Odredbe člana 8 stav 1 alineja 2, člana 9 stav 2 alineja 2, člana 17 stav 1 tačka 2, člana 20 stav 1 tačka 1, člana 50 stav 1 al. 1 i 2, člana 57 stav 1 tačka 2, člana 60 stav 1 tačka 1 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

Odredbe člana 13, člana 19 stav 1 tačka 2, člana 57 stav 1 tačka 1 i člana 59 stav 1 tačka 1 ovog zakona u dijelu označavanja proizvoda primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.



Ministarstvo
finansija

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 11. 01. 2024.				
Org. jed.	Jed. kas. znak	Redni broj	P. s.	Vrijec
10-	6341	7/14-	2022	

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br.2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 03-02-040/23-8636/2

Podgorica, 27.12.2023. godine

Za: MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE,
IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica

Gospodinu, Janku Odoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Veza: Vaš akt broj: 10-6341/7-22 od 30.11.2023. godine

Poštovani gospodine Odoviću,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima*,
Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst *Predloga zakona* sa Izvještajem o analizi uticaja propisa, navodi se da za implementaciju datog propisa nisu potrebna sredstva iz budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta nema primjedbi na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima*.

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković

Kontakt osobe:

Mirza Čirlija, Direktorat za ekonomsko-finansijski sistem, mirza.cirlija@mif.gov.me;

Ratko Novović, Direktorat za državni budžet, ratko.novovic@mif.gov.me.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

1. Definisane probleme

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
 - Koji su uzroci problema?
 - Koje su posljedice problema?
 - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
 - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?
- Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crna Gora je preuzela i obavezu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije.
- Zakon o građevinskim proizvodima ("Službeni list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17), koji je Skupština Crne Gore donijela aprila 2014. godine (sa izmjenama i dopunama iz avgusta 2017. godine) je krovni legislativni akt u oblasti građevinskih proizvoda. Donošenjem navedenog zakona stvoren je zakonski okvir za propisivanje uslova, postupaka i procedura ocjenjivanja svojstava i dokazivanja upotrebljivosti građevinskih proizvoda u Crnoj Gori, kao uslova za njihovo stavljanje na tržište i upotrebu u mjeri potrebnoj za ispunjenje osnovnih zahtjeva za objekte, određenih posebnim propisima, a sve u cilju realizacije opredjeljenja Crne Gore da se uključi u evropske integracije.
- Regulativa 305/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta o utvrđivanju harmonizovanih uslova za stavljanje građevinskih proizvoda na tržište i prestanku važenja Direktive Savjeta 89/106 djelimično je transponovana Zakonom o građevinskim proizvodima („Službeni list CG“, br. 18/14 i 51/17). Priroda Regulative broj 305/2011 je takva da je usko vezana za jedinstveno EU tržište, pa samim tim njeno suštinsko transponovanje u crnogorski pravni sistem nije ni moguće zbog same činjenice da crnogorsko tržište nije jedinstveno i integralno sa EU tržištem. Naime, Regulativa može da Crnoj Gori posluži kao ogledni primjer da po sličam/identičnim uslovima i procedurama stavi na crnogorsko tržište građevinske proizvode proizvedene izvan EU, bilo da su proizvedeni u Crnoj Gori, bilo izvan Crne Gore (isključujući EU). Tako da u suštini, cjelokupni Zakon o građevinskim proizvodima, iako na prvi pogled bi se zaključilo da je njime transponovana Regulativa o građevinskim proizvodima, zapravo predstavlja neharmonizovano zakonodavstvo i svojevrstu pripremu za pravila ponašanja u ovoj oblasti od trenutka kada Crna Gora postane članica evropske zajednice naroda. Na navedeni Zakon, Evropska komisija je dala mišljenje i određene preporuke u cilju postizanja potpune usaglašenosti, čime će se doprinijeti realizaciji Strategije Crne Gore za sprovođenje pravne tekovine u oblasti slobode kretanja roba i doprinijeti zatvaranju pregovaračkog poglavlja 1 (klaster 2 unutrašnje tržište). S tim u vezi bilo je neophodno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima. Kako Crna Gora još uvijek nije članica EU, to je Zakonom o građevinskim proizvodima obuhvaćeno i harmonizovano i neharmonizovano područje građevinskih proizvoda,

zbog čega je Evropska komisija dala primjedbu da se izvrši razdvajanje ova dva područja, a sve u svrhu ocjenjivanja zakonodavstva u svjetlu Regulativa broj 305/2011.

- Ukoliko se propisi ne bi usklađivali sa zakonodavstvom EU ne bi se mogao ostvariti napredak ka pristupanju Crne Gore EU.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Zakonom o građevinskim proizvodima uređuju se uslovi za stavljanje i/ili isporuku građevinskog proizvoda na tržište, način izjavljivanja svojstava građevinskog proizvoda u odnosu na bitne karakteristike, upotreba znaka usaglašenosti i druga pitanja od značaja za građevinske proizvode. Predloženim propisom doprinosi se stvaranju uslova za nesmetani protok roba na jedinstvenom evropskom tržištu, a time i zatvaranje poglavlja 1 i napretku u pristupanju Crne Gore EU.
- U dijelu sekundarnih izvora prava predmetnu oblast građevinskih proizvoda, uređuje Regulativa broj 305/2011 Evropskog parlamenta i savjeta od 9. marta 2011.godine, koja propisuje uslove stavljanja na tržište i upotrebe građevinskih proizvoda i ukida Direktivu Savjeta 89/106/EEC / Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC.
- Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crna Gora je preuzela i obavezu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije.
- U postupku pristupanja EU pripremljen je niz strategija i akcionih planova kojima se definišu ciljevi i aktivnosti kako bi Crna Gora postala punopravna članica EU: Strategija Crne Gore za sprovođenje pravne tekovine u oblasti slobode kretanja roba, Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, Akcioni plan za usaglašavanje sa čl. 34 do 36 Ugovora o finansiranju EU.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?
- Status quo opcija bi podrazumijevala primjenu važećeg propisa, što bi imalo za posledicu neuvažavanje komentara Evropske komisije odnosno ne bi bilo omogućeno stvaranje uslova za nesmetani protok roba na jedinstvenom evropskom tržištu, a time i zatvaranje poglavlja 1 i napretku u pristupanju Crne Gore EU. Dakle, usaglašavanje Zakona odnosno implementiranje Regulative uveliko zavisi od propisa koji je na snazi.
- U slučaju da se ne pristupi izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima, ne bi se postigla usaglašenost nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije iz ove oblasti i mogu se usporiti procesi pristupanja Crne Gore EU tako da je "status quo" neodrživ.
- Preferirana opcija odnosno predloženo rješenje je izmjena Zakona, kako bi pravila o načinu procjene i deklarisanja građevinskih proizvoda i CE označavanje građevinskih proizvoda bila usaglašena.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Predložene izmjene i dopune neće imati uticaja na postojeći sistem stavljanja građevinskih proizvoda na tržište Crne Gore. Predloženim izmjenama se ukidaju troškovi izdavanja dokumenta o ocjeni, imajući u vidu sugerisanje Evropske komisije da troškove izdavanja dokumenta o ocjeni snosi EOTA (Evropska organizacija tijela za tehničku ocjenu), i da je ostalo važeće rješenje, ono ne bi bilo usklađeno sa Regulativom. Imajući u vidu da Crna Gora nije jedinstveno tržište sa EU, te da nije zastupljena odnosno predstavljena u EOTA-i nije moguće zakonom Crne Gore utvrditi obavezu da ona snosi troškove izdavanja dokumenta o ocjeni u Crnoj Gori. Regulatorna zahtijeva postavljanje CE oznake na proizvode, kako bi se dokazalo da je proizvod siguran za korišćenje po ljude, životinje i okolinu. Zakonom o građevinskim proizvodima uređuju se uslovi za stavljanje i/ili isporuku građevinskog proizvoda na tržište, način izjavljivanja svojstava građevinskog proizvoda u odnosu na bitne karakteristike, upotreba znaka usaglašenosti i druga pitanja od značaja za građevinske proizvode. Važno je istaći da je Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima izvršeno usaglašavanje sa primjedbama koje je Evropska komisija dala na osnovni tekst zakona.

- Izmjene i dopune zakona neće prouzrokovati troškove za privredu i građane.
- Donošenje ovog propisa ne iziskuje troškove za poslovnu zajednicu i građane.
- Propisom se podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Nema administrativnih opterećenja i barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze?;
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za implementaciju ovog zakona nijesu potrebna posebna sredstva iz Budžeta Crne Gore.
- Predložene izmjene i dopune neće imati fiskalni uticaj na budžet Crne Gore.

- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Izmjenama i dopunama zakona nije predviđena izrada podzakonskih akata.
- Nije bilo sugestija Ministarstva finansija na nact Zakona.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti.
- U okviru projekta IPA 2014 „Tehnička podrška za usklađivanje i implementaciju EU zakonodavstva u oblasti unutrašnjeg tržišta – IPA 2014“ angažovani su kratkoročni eksperti sa zadatkom da analiziraju komentare Evropske komisije i daju preporuke Ministarstvu za usaglašavanje Zakona sa navedenim preporukama. Predlogom zakona izvršeno je usaglašavanje sa primjedbama koje je Evropska komisija dala na osnovni tekst zakona.
- Ministarstvo je formiralo je radnu grupa za izradu izmjena Zakona u kojoj su pored predstavnika nadležnog ministarstva, bili uključeni predstavnici Privredne komore Crne Gore, privrede i nadležnih inspekcijskih organa.
- Prije formiranja radne grupe, upućen je javni poziv zainteresovanoj javnosti da dostavi predloge i sugestije za izradu navedenog propisa. Povodom nacrtu zakona, upućen je javni poziv zainteresovanoj javnosti da dostavi predloge i sugestije na tekst nacrtu zakona.
- Uvažene su sugestije predstavnika nadležnih institucija zastupljenih u radnoj grupi za izradu izmjena zakona.
- Tokom trajanja javne rasprave zainteresovana javnost nije dostavila predloge i sugestije.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
- S obzirom da izmjene i dopune zakona nemaju uticaja na postojeći sistem stavljanja građevinskih proizvoda na tržište Crne Gore, ne očekuju se prepreke u implementaciji.
- U toku primjene propisa intenziviraće se aktivnosti nadzora nad tržištem građevinskih proizvoda.
- Izvještaji inspekcije koja radi nadzor nad tržištem građevinskih proizvoda o stanju usaglašenosti proizvoda u ovoj oblasti.
- Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.
Inspekcijski nadzor vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove preko inspektora, i to:
 - 1) tržišnog inspektora, u vezi sa proizvodnjom, stavljanjem na tržište i distribucijom građevinskog proizvoda;

2) inspektora za građevinarstvo, u vezi sa upotrebom građevinskog proizvoda
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine zaduženo je za
sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene Zakona.

Podgorica, 27. 12. 2023. godine

**Ministar,
Janko Odović**





Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/23-4234/2

13. decembar 2023.

Za: MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

ministru Janku Odoviću

Veza: Dopis br: 10-6341/10-22

Primljeno:	13. 12. 2023			
Org. ed.	Jed. sa zbir.	Podri. o/sj.	Prilog	Vrijednost
10-6341/M-2022				

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 10-6341/10-22 od 13. decembra 2023. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23 i 102/23) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević
Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:


- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPUD-IU/PZ/23/01
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Construction Products	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	
- Sektor/odsjek	Direktorat za građevinarstvo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	mr Goran Gorašević, generalni direktor Direktorata za građevinarstvo Tel: 020 446 209, e-mail: goran.gorasevic@mepg.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Svetlana Vuksanović, načelnica Direkcije za razvoj građevinarstva Tel: 020 446 272, e-mail: svetlana.vuksanovic@mepg.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 72		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2023 - 2024	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 1 - Slobodno kretanje roba; 1. Planovi i potrebe 1.2 Zakonodavni okvir; A) Horizontalne mjere; A.1) Novi pristup	
- Rok za donošenje propisa	III kvartal 2024	
- Napomena	Sa donošenjem Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima se kasni zbog slanja propisa Evropskoj Komisiji i međuresorskog usklađivanja.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		

<p>UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstava, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 114 / TFEU, Part Three, Union Policy and Internal Actions, Title VII, Chapter 3, Approximation of laws, Article 114</p> <p>Potpuno usklađeno / fully harmonized</p>	
<p>b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije</p>	
<p>32011R0305</p> <p>Regulativa (EU) br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. marta 2011. o utvrđivanju harmonizovanih uslova za stavljanje građevinskih proizvoda na tržište i prestanku važenja Direktive Savjeta 89/106/EEC (Tekst značajan za EEP) / Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, OJ L 88, 4.4.2011.</p> <p>Potpuno usklađeno / fully harmonized</p>	
<p>c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije</p>	
<p>Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.</p>	
<p>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</p>	
/	
<p>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</p>	
/	
<p>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</p>	
<p>Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.</p>	
<p>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</p>	
<p>Navedeni izvor prava EU (32011R0305) nije preveden na crnogorski jezik.</p>	
<p>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</p>	
<p>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima preveden je na engleski jezik.</p>	
<p>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</p>	
<p>U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima učestvovao je ekspert iz Crne Gore angažovan u okviru projekta „Tehnička podrška za usklađivanje i implementaciju EU zakonodavstva u oblasti unutrašnjeg tržišta – IPA 2014“.</p>	
<p>Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa</p>	<p>Potpis / ministarka evropskih poslova</p>
<p>Datum: 08.12.2023.</p>	<p>Datum: </p>

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MPUD-TU/PZ/23/06		MPUD-IU/PZ/23/06		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EU) br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 09.marta 2011. o utvrđivanju usaglašenih uslova za stavljanje građevinskih proizvoda na tržište i ukidanju Direktive Savjeta 89/106/EEZ - 32011R0305				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Construction Products		
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa EU br. 305/2011				
<p align="center">POGLAVLJE I OPŠTE ODREDBE Član 1 Predmet</p> <p>Ovom regulativom utvrđuju se uslovi za stavljanje na tržište odnosno za stavljanje građevinskih proizvoda na raspolaganje na tržištu uspostavljanjem usaglašenih pravila o načinu izražavanja svojstava građevinskih proizvoda kada je riječ o njihovim bitnim karakteristikama i o upotrebi oznake CE na tim proizvodima.</p>	<p align="center">Član 1</p> <p>U Zakonu o građevinskim proizvodima („Službeni list CG“, br. 18/14 i 51/17) član 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„Ovim zakonom uređuju se uslovi za stavljanje, odnosno isporuku građevinskog proizvoda na tržište i druga pitanja od značaja za stavljanje, odnosno isporuku tog proizvoda na tržište.“</p>	Potpuno usklađeno		

<p>Član 2 Definicije</p> <p>U smislu ove regulative, koriste se sledeće definicije:</p> <p>1. 'građevinski proizvod' je bilo koji proizvod ili sklop proizveden i stavljen na tržište radi trajne ugradnje u građevinske radove objekte ili njihove delove, čija svojstva utiču na svojstva objekata s obzirom na osnovne zahtjeve za objekat ;</p> <p>2. 'sklop' je građevinski proizvod koji jedan proizvođač stavi na tržište kao cjelinu od najmanje dva odvojena dijela koja treba spojiti da bi se ugradila u objekat;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedene definicije su propisane članom 2 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>3. 'objekti' su objekti visokogradnje i objekti niskogradnje;</p>	<p>Član 6</p> <p>U članu 11, stav 1 Zakona o građevinskim radovima („Službeni list CG“, br. 18/14 i 51/17) dodata je nova tačka koja glasi:</p> <p>„2a) objekat je zgrada i inženjerski objekat;“.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija je propisana i članom 5 stav 1 tač. 11 i 29 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 83/20, 86/22 i 4/23)</p>	
<p>4. 'bitne karakteristike' su one karakteristike građevinskog proizvoda koje se odnose na osnovne zahtjeve za objekat;</p>	<p>Član 2</p> <p>Član 5, stav 3 Zakona o građevinskim radovima („Službeni list CG“, br. 18/14 i 51/17) mijenja se i glasi:</p> <p>„Bitne karakteristike građevinskog proizvoda koje se odnose na osnovne zahtjeve za objekat utvrđuju se usaglašenom tehničkom specifikacijom.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>5. 'svojstva građevinskog proizvoda' su svojstva koja se odnose na odgovarajuće bitne karakteristike, izražene kao nivo ili klasa ili opisno;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija je propisana članom 5, stav 2 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17)</p>	
<p>6. 'nivo' je rezultat ocjene svojstava građevinskog proizvoda koja se odnose na njegove bitne karakteristike, izražen kao numerička vrijednost;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena definicija je propisana članom 5, stav 4 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list</p>	

			Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
7. 'klasa' je raspon nivoa svojstava građevinskog proizvoda, ograničenih minimalnom i maksimalnom vrijednošću,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 5, stav 5 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17)	
8. 'granični nivo' predstavlja minimalni ili maksimalni nivo svojstava u odnosu na bitne karakteristike građevinskog proizvoda;	<p>član 2, stav 4</p> <p>U članu 5 Zakona o građevinskim radovima („Službeni list CG“, br. 18/14 i 51/17) poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Granični nivo je minimalni, odnosno maksimalni nivo svojstva bitne karakteristike građevinskog proizvoda.“</p>	Potpuno usklađeno		
9. 'tip proizvoda' je skup reprezentativnih nivoa ili klasa svojstava građevinskog proizvoda, u odnosu na njegove bitne karakteristike, koji se proizvodi primjenom date kombinacije sirovina, odnosno drugih elemenata, kroz specifičan proces proizvodnje;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 2 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
10. 'usaglašene tehničke specifikacije' su usaglašeni standardi i evropska dokumenta o ocjeni;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 4 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
11. ' usaglašeni standard' je standard koji je donijelo jedno od evropskih tijela za standardizaciju koja su navedena u Dodatku I Direktive 98/34/EZ, na osnovu zahtjeva Komisije, u skladu sa članom 6 te Direktive;	<p>Član 6, stav 2</p> <p>U članu 11 stav 1 u tački 5 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) poslije riječi „standardizaciju“ tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „na osnovu zahtjeva Evropske</p>	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana i članom 11, stav 1, tačka 5 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	

	komisije;“.			
12. ‘Evropski dokument o ocjeni’ je dokument koji je usvojila organizacija tijela za tehničku ocjenu za potrebe izdavanja evropskih tehničkih ocjena;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 9 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
13. ‘Evropska tehnička ocjena’ je dokumentovana ocjena svojstava građevinskog proizvoda, u odnosu na njegove bitne karakteristike, u skladu sa odgovarajucim evropskim dokumentom o ocjeni;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 11 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
14. ‘predviđena namjena’ je predviđena namjena građevinskog proizvoda prema definiciji iz primjenjive usaglašene tehničke specifikacije;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana ičlanom 11, stav 1, tačka 14 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
15. ‘posebna tehnička dokumentacija’ je dokumentacija kojom se dokazuje da su metodi u okviru primjenjivog sistema za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava zamijenjeni drugim metodama, pod uslovom da su rezultati dobijeni tim drugim metodama jednaki rezultatima dobijenim metodama ispitivanja prema odgovarajućem usaglašenom standardu;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 13 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
16. ‘stavljanje građevinskih proizvoda na raspolaganje na tržište’ je svaka isporuka građevinskog proizvoda za potrebe distribucije ili upotrebe na tržištu Unije u toku neke komercijalne aktivnosti, bilo za naknadu ili besplatno;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 16 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list	

			Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
17. 'stavlanje na tržište' je prvo stavljanje građevinskog proizvoda na tržište Unije;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 15 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
18. 'privredni subjekt' je proizvođač, uvoznik, distributer ili ovlašćeni zastupnik;	Nema odgovarajuće odredbe.	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana i članom 11, stav 1, tačka 19 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
19. 'proizvođač' je fizičko ili pravno lice koje proizvodi građevinski proizvod ili koje je naručilo da se određeni proizvod projektuje ili proizvede i koje taj proizvod stavlja na tržište pod svojim imenom ili zaštitnom markom;	<p>Član 6</p> <p>U članu 11 stav 1 u tački 20 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) poslije riječi „projektuje" zarez se briše i dodaju riječi: "ili proizvede,".</p>	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana i članom 11, stav 1, tačka 20 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
20. 'distributer' je fizičko ili pravno lice u lancu snabdijevanja, osim proizvođača ili uvoznika, koji stavlja građevinski proizvod na raspolaganje na tržištu;	Nema odgovarajuće odredbe.	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 21 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
21. 'uvoznik' je pravno ili fizičko lice koje je osnovano u okviru Unije i koje stavlja građevinski proizvod iz treće zemlje na tržište Unije;	Nema odgovarajuće odredbe.	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 22 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list	

			Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
22. 'ovlašćeni zastupnik' je fizičko ili pravno lice koje je osnovano u okviru Unije i koje je dobilo pismeno ovlaštenje od proizvođača da postupa u njegovo ime u vezi sa utvrđenim poslovima;	Nema odgovarajuće odredbe.	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 23 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
23. 'povlačenje' je bilo koja mjera koja treba da spriječi da građevinski proizvod u lancu snabdijevanja bude stavljen na raspolaganje na tržištu;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 25 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
24. 'opoziv' je bilo koja mjera čiji je cilj da se postigne povraćaj građevinskog proizvoda koji je već bio stavljen na raspolaganje krajnjem korisniku;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 26 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
25. 'akreditacija' ima značenje koje je ovom terminu dato na osnovu Regulative (EZ) br. 765/2008;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 2 stav 1 tačka 1 Zakona o akreditaciji ("Službeni list Crne Gore", br. 54/09, 43/15)	
26. 'fabrička kontrola proizvodnje' je dokumentovana, stalna unutrašnja kontrola proizvodnje u fabrici, u skladu sa odgovarajućim usaglašenim tehničkim specifikacijama;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 27 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list	

			Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
27. 'mikro-preduzeće' je mikro-preduzeće na način kako je definisano u Preporuci Komisije od 6. maja 2003. godine o definiciji mikro, malih i srednjih preduzeća;	Nema odgovarajuće odredbe.	Potpuno usklađeno	Navedena definicija je propisana članom 11, stav 1, tačka 24 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
28. 'životni ciklus' su uzastopne i međusobno povezane faze u životu građevinskog proizvoda, od pribavljanja sirovina ili dobijanja iz prirodnih resursa do konačnog odlaganja.	<p>Član 6</p> <p>U članu 11 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) poslije tačke 26 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„26a) period upotrebe građevinskog proizvoda su međusobno u kontinuitetu povezane faze trajanja građevinskog proizvoda od nabavke sirovog materijala ili prerade iz prirodnih resursa do konačnog odstranjivanja tog proizvoda;“.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 3</p> <p>Osnovni zahtjevi za objekte i bitne karakteristike građevinskih proizvoda</p> <p>1.Osnovni zahtjevi za objekte iz Dodatka I predstavljaju osnovu za pripremu mandata za standardizaciju i usaglašenih tehničkih specifikacija.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
2.Bitne karakteristike građevinskih proizvoda utvrđuju se usaglašenim tehničkim specifikacijama u vezi sa osnovnim zahtjevima za objekte.	<p>Član 2</p> <p>Članu 5, stav 3 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) mijenja se i glasi:</p> <p>„Bitne karakteristike građevinskog proizvoda koje se odnose na osnovne zahtjeve za objekat utvrđuju se usaglašenom tehničkom specifikacijom.“</p>	Potpuno usklađeno		
3. Za posebne porodice građevinskih proizvoda obuhvaćenih usaglašenim standardom, Komisija će, tamo gdje je primjereno i u vezi sa predviđenim namjenama koje su definisane u usaglašenim standardima, odrediti putem delegiranih akata u skladu sa članom 60, one bitne karakteristike za koje je proizvođač dužan da objavi svojstva proizvoda kada ga stavi na trziste.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

<p>Gdje je primjereno, Komisija će takođe odrediti, putem delegiranih akata u skladu sa članom 60, granične nivoe za svojstva u vezi sa bitnim karakteristikama koje treba da se deklariraju.</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE II IZJAVA O SVOJSTVIMA I CE OZNACAVANJE Član 4 Izjava o svojstvima</p> <p>1. Kada je građevinski proizvod obuhvaćen usaglašenim standardom ili usklađen sa evropskom tehničkom ocjenom koja je za njega izdata, proizvođač mora da sačini izjavu o svojstvima kada taj proizvod bude stavljen na trziste.</p>	<p style="text-align: center;">Član 4, stav 2, tačka 1</p> <p>Član 8, stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) mijenja se i glasi: „Na tržište može da se stavi građevinski proizvod: 1) za koji je sačinjena izjava o svojstvima, osim za građevinski proizvod koji: - je proizvođač pojedinačno proizveo ili izradio po mjeri u proizvodnji koja nije serijska prema posebnoj narudžbi i ugradio u određeni objekat, i za čiju bezbjednu ugradnju je odgovoran u toku građenja objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata; - se proizvodi na gradilištu radi ugradnje tog proizvoda tokom građenja objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata; ili - je proizveden na tradicionalan način ili na način primjeren očuvanju graditeljskog nasljeđa ili neindustrijskim procesom zbog obnove objekata zaštićenih u skladu sa zakonom kao dio ambijentalne cjeline, posebne arhitektonske ili kulturno-istorijske vrijednosti, a u skladu sa revidovanim glavnim projektom objekta ili tehničkim propisom i zakonom;</p> <p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>Član 9 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) briše se.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>2. Kada je građevinski proizvod obuhvaćen usaglašenim standardom ili usklađen sa evropskom tehničkom ocjenom koja je za njega izdata, podaci u bilo kojem obliku o njegovim svojstvima vezano za bitne karakteristike, definisane u primjenjivoj usaglasenoj tehničkoj specifikaciji, smiju da se daju jedino ukoliko su uključene i navedene u izjavi o svojstvima osim kada, u skladu sa članom 5, izjava o svojstvima nije sačinjena.</p>	<p style="text-align: center;">Član 9, stav 1</p> <p>U članu 17 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi: "1a) pruža informacije o svojstvima građevinskog proizvoda u odnosu na bitne karakteristike sadržane u izjavi o svojstvima, ako je taj proizvod obuhvaćen usaglašenim crnogorskim standardom ili usklađen sa tehničkom ocjenom kojom je preuzeta evropska tehnička</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	ocjena koja je za taj proizvod izdata, osim za izuzetke iz člana 8 stav 1 tačka 1 ovog zakona;".			
3. Sačinjavanjem izjave o svojstvima, proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost građevinskog proizvoda sa tako objavljenim svojstvima. Ukoliko nema objektivnih indikacija koje bi ukazivale na suprotno, države članice polaze od pretpostavke da je izjava o svojstvima koju je sačinio proizvođač tačna i pouzdana	Nema odgovarajuće odredbe.	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 13, stav 3, Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>Odstupanja od obaveze sačinjavanja izjava o svojstvima Odstupanjem od člana 4(1) i u odsustvu nacionalnih propisa ili propisa Unije kojima se zahtijeva sačinjavanje izjave o bitnim karakteristikama građevinskih proizvoda koji namjeravaju da se upotrebljavaju, proizvođač može da ne sačini izjavu o svojstvima ako stavlja na trziste građevinski proizvod koji je obuhvaćen usaglasenim standardom ako je:</p> <p>(a) građevinski proizvod pojedinačno proizveden ili izrađen po mjeri, a ne u procesu serijske proizvodnje već prema posebnoj narudžbi, i ugrađuje se u pojedinačno prepoznatljivom objektu, od strane proizvođača koji je odgovoran za bezbjednu ugradnju proizvoda u objekat, u skladu sa primjenjivim nacionalnim pravilima i uz odgovornost onih koji su odgovorni za bezbjedno izvođenje objekata prema važećim nacionalnim propisima;</p> <p>(b) građevinski proizvod proizveden na gradilištu radi ugradnje u pojedinačni objekat u skladu sa primjenjivim nacionalnim propisima i uz odgovornost onih koji su odgovorni za bezbjedno izvođenje objekata prema važećim nacionalnim propisima; ili</p> <p>(c) građevinski proizvod proizveden na tradicionalni način ili na način koji je primjeren za očuvanje nasleđa i u neindustrijskom procesu za odgovarajuće objekte na renoviranju koji su zvanično zaštićeni kao dio izgrađene životne sredine ili zbog svojih arhitektonskih ili istorijskih vrijednosti, u skladu sa važećim nacionalnim propisima.</p>	<p style="text-align: center;">Član 4, stav 2, tačka 1</p> <p>Član 8 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) mijenja se i glasi: "Na tržište može da se stavi građevinski proizvod: 1) za koji je sačinjena izjava o svojstvima, osim za građevinski proizvod koji: - je proizvođač pojedinačno proizveo ili izradio po mjeri u proizvodnji koja nije serijska prema posebnoj narudžbi i ugradio u određeni objekat, i za čiju bezbjednu ugradnju je odgovoran u toku građenja objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata; - se proizvodi na gradilištu radi ugradnje tog proizvoda tokom građenja objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata; ili - je proizveden na tradicionalan način ili na način primjeren očuvanju graditeljskog nasleđa ili neindustrijskim procesom zbog obnove objekata zaštićenih u skladu sa zakonom kao dio ambijentalne cjeline, posebne arhitektonske ili kulturno-istorijske vrijednosti, a u skladu sa revidovanim glavnim projektom objekta ili tehničkim propisom i zakonom;</p> <p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>Član 9 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) briše se.</p>	Potpuno usklađeno		

Član 6

Sadržaj izjave o svojstvima

1. Izjavom o svojstvima se izražavaju svojstva građevinskog proizvoda u odnosu na bitne karakteristike tih proizvoda u skladu sa odgovarajućom usaglašenom tehničkom specifikacijom.

2. Izjava o svojstvima treba naročito da sadrži sljedeće informacije:

a) upućivanje na vrstu proizvoda za koji je izjava o svojstvima sačinjena;

b) sistem ili sisteme za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskog proizvoda, koji su navedeni u Dodatku V

c) referentni broj i datum izdavanja usaglašenog standarda ili evropske tehničke ocjene koja je upotrijebljena za ocjenu svake bitne karakteristike;

d) gdje je je primjenjivo, referentni broj posebne tehničke dokumentacije koja se koristila i zahtijeva i zahtjeva s kojim je proizvod usaglašen prema tvrdnji proizvođača.

3. Izjava o svojstvima treba pored toga da sadrži:

(a) predviđenu namjenu ili namjene građevinskog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usaglašenom tehničkom specifikacijom;

(b) listu bitnih karakteristika, koje su utvrđene u usaglasenoj tehničkoj specifikaciji za objavljenu predviđenu namjenu ili namjene;

(c) svojstva najmanje jedne od bitnih karakteristika građevinskog proizvoda koja je odgovarajuća za objavljenu predviđenu namjenu ili namjene;

(d) gdje je primjenjivo, svojstva građevinskog proizvoda, po nivoima ili klasama, ili opisno, koja se po potrebi zasnivaju na proračunu u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama određenim u skladu sa članom 3(3);

(e) svojstva onih bitnih karakteristika građevinskog proizvoda koja se odnose na predviđenu namjenu ili namjene, imajući u vidu propise u vezi sa predviđenom namjenom ili namjenama tamo gdje proizvođač namjerava da proizvod bude stavljen na raspolaganje na trzistu;

(f) za propisane bitne karakteristike za koje svojstva nijesu objavljena, slova 'NPD' (neispitano);

Član 7

U članu 12 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) stav 2 tač. 5 i 6 riječi: "za predviđenu" zamjenjuje se rječima: "za izjavom predviđenu".

U tački 7 riječi: "prema vrsti proizvoda" brišu se.

Tač. 9 i 10 mijenjaju se i glase:

"9) oznaku "neispitano" ("NPD") za propisane bitne karakteristike građevinskog proizvoda sa liste iz tačke 5 ovog stava;

10) svojstva građevinskog proizvoda po nivoima, klasama ili opisno, u vezi sa bitnim karakteristikama koje su sadržane u toj tehničkoj ocjeni, ako je za građevinski proizvod izdata tehnička ocjena kojom je preuzeta evropska tehnička ocjena;"

Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:

11) referentni broj posebne tehničke dokumentacije koja je korišćena i zahtjeve sa kojima je građevinski proizvod usaglašen prema izjavi proizvođača, ako je primjenjivo."

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Građevinski proizvod koji se isporučuje na tržište mora da prati i kopija izjave o svojstvima u pisanoj ili elektronskoj formi, a građevinski proizvod iz grupe hemikalija mora da prati i bezbjednosni list za hemikalije u skladu sa zakonom kojim se uređuju hemikalije."

Potpuno usklađeno

Materija je regulisana i članom 12 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).

(g) ukoliko je za proizvod izdata evropska tehnička ocjena, svojstva građevinskog proizvoda, po nivoima ili klasama, ili opisno, u vezi sa svim bitnim karakteristikama koje su sadržane u odgovarajućoj evropskoj tehničkoj ocjeni.				
4. Izjava o svojstvima sačinjava se prema obrascu koji je utvrđen u Dodatku III. DELEGIRANA REGULATIVA KOMISIJE EU br.574/2017 od 21. februara 2014. godine mijenja Dodatak III Regulativa EU br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima („Sl. list CG“, br. 46/14 i 38/17).	
5. Podaci koji iz člana 31, ili zavisno od slučaja, iz člana 33 Regulative (EZ) br. 1907/2006, predstavljaju se zajedno sa izjavom o svojstvima.	<p style="text-align: center;">Član 7, stav 5</p> <p>U članu 12 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17)</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi: "Građevinski proizvod koji se isporučuje na tržište mora da prati i kopija izjave o svojstvima u pisanoj ili elektronskoj formi, a građevinski proizvod iz grupe hemikalija mora da prati i bezbjednosni list za hemikalije u skladu sa zakonom kojim se uređuju hemikalije."</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p style="text-align: center;">Dostavljanje izjave o svojstvima</p> <p>1. Primjerak izjave o svojstvima svakog proizvoda koji se stavlja na raspolaganje na tržištu dostavlja se ili u papiru ili elektronskim putem. Međutim, ukoliko se jednom istom korisniku dostavlja šarža istog proizvoda, nju može da prati samo jedan primjerak izjave o svojstvima bilo u papiru ili elektronskim putem.</p> <p>2. Primjerak izjave o svojstvima u papirnoj formi mora se dostaviti ukoliko ga primalac traži.</p>	<p style="text-align: center;">Član 7, stav 5</p> <p>U članu 12 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17)</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi: "Građevinski proizvod koji se isporučuje na tržište mora da prati i kopija izjave o svojstvima u pisanoj ili elektronskoj formi, a građevinski proizvod iz grupe hemikalija mora da prati i bezbjednosni list za hemikalije u skladu sa zakonom kojim se uređuju hemikalije."</p>	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 12 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17)	

<p>3.Odstupanjem od stavova 1 i 2, kopija izjave o svojstvima može se staviti na raspolaganje putem vebsajta u skladu sa uslovima koje odredi Komisija putem delegiranih akata u skladu sa članom 60. Tim uslovima se, između ostalog, garantuje da će izjava o svojstvima biti dostupna makar u toku perioda koji se navodi u članu 11(2).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 6 Pravilnika o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima („Sl. list Crne Gore“, br. 46/14 i 38/17)</p>	
<p>4.Izjava o svojstvima dostavlja se na jeziku odnosno jezicima koje zahtijeva država članica u kojoj se proizvod stavlja na raspolaganje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članom 44, stav 4 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>Član 8 Opšti principi i upotreba oznake CE 1. Na oznaku CE primjenjuju se opšti principi navedeni u članu 30 Regulative (EZ) br. 765/2008.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 13, 14, 17 stav 1 tačka 2, 18 stav 1, 50 stav 1 al.1 i 2, 57 stav 1 tač. 2, 3 i 5, Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list CG", br. 18/14 i 51/17). Materija je regulisana i Obrascem 2 Pravilnika o načinu označavanja građevinskog proizvoda („Sl. list Crne Gore“ br. 46/14 i 73/16).</p>	

<p>2. Oznaka CE stavlja se na one građevinske proizvode za koje je proizvođač sačinio izjavu o svojstvima u skladu sa čl. 4 i 6. Ukoliko proizvođač nije sačinio izjavu o svojstvima u skladu sa čl. 4 i 6, oznaka CE se ne stavlja.</p> <p>Time što stavljaju oznaku CE ili što se postaraju da ona bude stavljena, proizvođači ukazuju da preuzimaju odgovornost za usaglašenost građevinskog proizvoda sa objavljenim svojstvima kao i za usklađenost sa svim primjenjivim zahtjevima koji su definisani ovom Regulativom i drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o usaglašavanju kojim je takvo označavanje predviđeno.</p> <p>Pravila za stavljanje oznake CE predviđeno drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o usaglašavanju primjenjuju se tako da ne dovode u pitanje primjenu ovog stava.</p> <p>3. Za bilo koji građevinski proizvod koji je obuhvaćen usaglašenim standardom ili za koji je izdata evropska tehnička ocjena, oznaka CE je jedina oznaka kojom se potvrđuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa deklariranim svojstvima u odnosu na njegove bitne karakteristike, koje su obuhvaćene tim usaglašenim standardom ili evropskom tehničkom ocjenom.</p> <p>U tom smislu, države članice ne uvode u nacionalne mjere obavezu upućivanja, odnosno brišu iz njih sva druga upućivanja na oznake o usaglašenosti sa objavljenim svojstvima u vezi sa bitnim karakteristikama koje su obuhvaćene usaglašenim standardom osim oznake CE.</p> <p>4. Država članica ne može da zabrani ili osujeti, u okviru svoje teritorije ili svoje nadležnosti, stavljanje na raspolaganje na tržište ili upotrebu građevinskih proizvoda koji nose oznaku CE, ukoliko objavljena svojstva odgovaraju zahtjevima za takvu upotrebu u toj državi članici.</p> <p>5. Država članica je dužna da obezbijedi da upotreba građevinskih proizvoda koji nose oznaku CE ne bude osujećena pravilima ili uslovima koje zahtijevaju javna tijela ili privatna tijela koja nastupaju u ime javnog subjekta, odnosno nastupaju kao javno tijelo na osnovu monopolističkog položaja ili na osnovu javnog mandata, kada objavljena svojstva odgovaraju zahtjevima za takvu upotrebu u toj državi članici.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 13, 46, Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p> <p>Materija je regulisana i članom 4 Pravilnika o načinu označavanja građevinskog proizvoda („Službeni list Crne Gore“ br.46/14 i 73/16).</p>	
---	----------------------------------	--------------------------	--	--

<p>6. Metode koje države članice koriste u svojim zahtjevima za objekte, kao i drugim nacionalnim pravilima u vezi sa bitnim karakteristikama građevinskih proizvoda, moraju da budu u skladu sa usaglašenim standardima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	
<p>Član 9</p> <p>Pravila i uslovi za stavljanje oznake CE</p> <p>1. Oznaka CE se stavlja na građevinski proizvod ili na etikete koja je za njega pričvršćena, i to tako da bude vidljiva, čitka i neizbrisiva. Kada to nije moguće ili nije opravdano zbog prirode proizvoda, stavlja se na pakovanje ili na prpratnu dokumentaciju.</p> <p>2. Iza oznake CE navode se dvije posljednje cifre godine u kojoj je po prvi put stavljena, ime i registrovana adresa proizvođača, odnosno identifikaciona oznaka koja omogućava identifikaciju imena i adrese proizvođača, lako i nedvosmisleno, jedinstvena identifikaciona šifra tipa proizvoda, referentni broj izjave o svojstvima, nivo ili klasa objavljenih svojstava, upućivanje na primijenjene usaglašene tehničke specifikacije, identifikacioni broj notifikovanog tijela, ako je primjenjivo, i predviđena namjena koja je utvrđena u primijenjenoj usaglašenoj tehničkoj specifikaciji.</p> <p>3. Oznaka CE stavlja se prije stavljanja građevinskog proizvoda na tržište. Ona može biti praćena piktogramom ili drugom oznakom koja na uočljiv način ukazuje na poseban rizik ili upotrebu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 14 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17), kao i čl. 1 i 4 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja građevinskog proizvoda</p>	
<p>Član 10</p> <p>Kontakt tačke za proizvod u građevinarstvu</p> <p>1. Države članice će odrediti kontakt tačke za proizvode u građevinarstvu shodno članu 9 Regulative (EZ) br. 764/2008.</p> <p>2. Na kontakt tačke za proizvode u građevinarstvu primjenjuju se čl. 10 i 11 Regulative (EZ) br. 764/2008.</p> <p>3.Što se tiče poslova definisanih u članu 10(1) Regulative (EZ) br. 764/2008, svaka država članica dužna je da obezbijedi da kontakt tačke za proizvode u građevinarstvu pružaju informacije, koristeći transparentne i lako razumljive izraze o propisimana na svojoj teritoriji čiji je cilj ispunjavanje osnovnih zahtjeva za objekte koji se odnose na predviđenu namjenu</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 16, Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17)</p>	

<p>svakog građevinskog proizvoda, kao što je predviđeno u članu 6(3)(e) ove regulative.</p> <p>4.Kontakt tačke za proizvode u građevinarstvu obavljaju svoje funkcije na način kojim se izbjegavaju sukobi interesa, naročito u vezi s procedurama za dobijanje oznake CE.</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE III OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA Član 11 Obaveze proizvođača</p> <p>1. Proizvođači su dužni da sačine izjavu o svojstvima u skladu sa čl. 4 i 6, i da stave oznaku CE u skladu sa čl. 8 i 9. Proizvođači, kao osnov za izjavu o svojstvima, izrađuju tehničku dokumentaciju u kojoj se opisuju svi relevantni elementi vezani za zahtijevani sistem ocjene i provjere postojanosti svojstava.</p> <p>2. Proizvođači su dužni da čuvaju tehničku dokumentaciju i izjavu o svojstvima tokom perioda od 10 godina nakon stavljanja građevinskog proizvoda na tržište. Gdje je primjereno, Komisija može, putem delegiranih akata u skladu sa članom 60, da izmijeni ovaj rok za porodice građevinskih proizvoda na osnovu očekivanog vijeka trajanja ili uloge koju taj proizvod ima u objektima.</p> <p>3. Proizvođači su dužni da obezbijede da su uspostavljene procedure kojima se osigurava da serijska proizvodnja prati objavljena svojstva. Promjene u tipu proizvoda i u primjenjivim usaglašenim tehničkim specifikacijama biće na odgovarajući način uzete u obzir. Proizvođači, gdje smatraju potrebnim kako bi se osigurala tačnost, pouzdanost i stabilnost objavljenih svojstava građevinskog proizvoda, vrše ispitivanje uzorka građevinskog proizvoda koji se plasira ili stavlja na raspolaganje na tržište, istražuju i, ako je neophodno, vode registar pritužbi o proizvodima koji nijesu usaglašeni i o povučeni proizvodima i obavještava distributere o tom praćenju.</p> <p>4. Proizvođači su dužni da obezbijede da njihovi građevinski proizvodi nose tip, oznaku šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava njihovu identifikaciju ili, kada to nije moguće zbog veličine ili prirode proizvoda, da se</p>	<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>U članu 17 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>"1a) pruža informacije o svojstvima građevinskog proizvoda u odnosu na bitne karakteristike sadržane u izjavi o svojstvima, ako je taj proizvod obuhvaćen usaglašenim crnogorskim standardom ili usklađen sa tehničkom ocjenom kojom je preuzeta evropska tehnička ocjena koja je za taj proizvod izdata, osim za izuzetke iz člana 8 stav 1 tačka 1 ovog zakona;"</p> <p>U tački 3 riječ „izjave“ zamjenjuje se riječima: „koje se sačinjava izjava“.</p> <p>U tački 4 riječi: „obezbijedi kontinuiranu usaglašenost“ zamjenjuju se riječima: „uspostavi postupak za obezbjeđivanje kontinuirane usaglašenosti“.</p> <p>U tački 5 riječi: „se stavlja na tržište i u upotrebu,“ zamjenjuju se riječima: „je stavljen ili isporučen na tržište, ispitivanje da li krajnji korisnik smatra da je taj proizvod usaglašen sa svojstvima navedenim u izjavi,“.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članom 17, Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17)</p>	

<p>potrebne informacije prezentiraju na pakovanju ili u dokumentu koji prati građevinski proizvod.</p> <p>5. Proizvođači su dužni da naznače na građevinskom proizvodu ili, kada to nije moguće, na njegovom pakovanju ili u dokumentu koji ga prati, svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovanu trgovačku marku kao i svoju kontakt adresu. Adresa označava jedinstveno mjesto na kojem se može stupiti u kontakt sa proizvođačem.</p> <p>6. Kada se građevinski proizvod stavlja na raspolaganje na tržištu, proizvođači su dužni da obezbijede da proizvod bude praćen uputstvima i informacijama o bezbjednosti na jeziku koji odredi dotična država članica i koji korisnici mogu lako da razumiju.</p> <p>7. Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga da vjeruju da građevinski proizvod koji su stavili na tržište nije u saglasnosti sa izjavom o svojstvima ili nije usklađen sa drugim važećim zahtjevima iz ove regulative, dužni su da odmah preuzmu neophodne korektivne mjere kako bi taj građevinski proizvod doveli u saglasnost ili ga, po potrebi, povukli ili opozvali. Pored toga, u slučajevima kada proizvod predstavlja rizik, proizvođači odmah o tome obavještavaju nadležne nacionalne organe država članica u kojima su plasirali taj proizvod, navodeći pojedinosti naročito o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim mjerama.</p> <p>8. Proizvođači su dužni da, na opravdan zahtjev nadležnog nacionalnog organa, dostave tom organu sve informacije i dokumentaciju koja je potrebna za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i usklađenosti sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative, na jeziku koji je za taj organ lako razumljiv. Oni sarađuju sa njim, na njegov zahtjev, po pitanju bilo kakvih aktivnosti koje se preduzimaju kako bi se eliminisali rizici koje građevinski proizvodi koje su stavili na tržište donose.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 12</p> <p style="text-align: center;">Ovlašćeni predstavnici</p> <p>1. Proizvođač može imenovati ovlašćenog predstavnika pisanim ovlašćenjem.</p>	<p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>U članu 18 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) tačka 2 mijenja se i glasi:</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>Izrada tehničke dokumentacije ne predstavlja dio ovlaštenja ovlaštenog predstavnika</p> <p>2.Ovlašćeni predstavnik izvršava zadatke navedene u ovlaštenju. Ovlašćenom predstavniku ovlaštenjem je dopušteno da obavlja sljedeće zadatke kao minimum:</p> <p>(a) stavljati izjavu o svojstvima i tehničku dokumentaciju na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima tokom perioda navedenog u članu 11(2);</p> <p>(b) na opravdan zahtjev nadležnog nacionalnog organa, da tom organu dostavi sve informacije i dokumentaciju kojom dokazuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i usklađenost sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative;</p> <p>(c) da sarađuje sa nadležnim nacionalnim organima, na njihov zahtjev, po osnovu bilo kojih aktivnosti koje se preduzimaju kako bi se eliminisali rizici koje predstavljaju građevinski proizvodi obuhvaćeni mandatom ovlaštenog predstavnika</p>	<p>„2) na obrazložen zahtjev nadležnom inspekcijskom organu dostavi informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom;“.</p> <p>Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„3) na zahtjev, sarađuje sa inspekcijskim organom na preduzimanju aktivnosti, radi otklanjanja rizika koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja.“</p>		<p>Materija je regulisana i članom 18, Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p style="text-align: center;">Član 13</p> <p style="text-align: center;">Obaveze uvoznika</p> <p>1.Uvoznici stavljaju na tržište Unije samo građevinske proizvode koji su usaglašeni sa primjenjivim zahtjevima iz ove regulative.</p> <p>2.Prije stavljanja građevinskog proizvoda na tržište, uvoznici su dužni da se postaraju da je proizvođač izvršio ocjenu i provjeru postojanosti svojstava. Oni se staraju da proizvođač sačini tehničku dokumentaciju iz drugog podstava člana 11(1) i izjavu o svojstvima u skladu sa čl. 4 i 6. Oni se takođe staraju da proizvod, kada se zahtijeva, nosi oznaku CE, da bude praćen potrebnim dokumentima i da proizvođač ispuni zahtjeve iz člana 11(4) i (5).</p> <p>Kada uvoznik smatra ili ima razloga da vjeruje da građevinski proizvod nije u saglasnosti sa izjavom o svojstvima ili nije usklađen sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative, uvoznik neće staviti građevinski proizvod na tržište dok se ne usaglasa sa pratećom izjavom o svojstvima i ne uskladi sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative ili dok izjava o svojstvima ne bude korigovana. Pored toga, ukoliko građevinski proizvod predstavlja rizik, uvoznik će o tome obavijestiti proizvođača i organe za tržišni nadzor.</p>	<p style="text-align: center;">Član 11</p> <p>U članu 19 stav 1 tačka 8 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) poslije riječi „tržište,“ dodaju se riječi: „ispituje da li krajnji korisnik smatra da je taj proizvod usaglašen sa svojstvima navedenim u izjavi,“.</p> <p>Tačka 12 mijenja se i glasi:</p> <p>„12) na obrazložen zahtjev nadležnom inspekcijskom organu dostavi informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje usaglašenost građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i drugim zahtjevima u skladu sa ovim zakonom;“.</p> <p>Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„13) na zahtjev, sarađuje sa inspekcijskim organom na preduzimanju aktivnosti, radi otklanjanja rizika koje građevinski proizvod stavljen na tržište može da predstavlja.“</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članom 19, Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	

3.Uvoznik je dužan da naznači na građevinskom proizvodu ili kada to nije moguće, na njegovom pakovanju ili u dokumentu koji prati proizvod svoje ime, registrovani trgovački naziv ili registrovanu trgovačku marku, kao i svoju kontakt adresu.

4. Uvoznici obezbjeđuju da, prilikom stavljanja građevinskog proizvoda na raspolaganje na tržište, proizvod bude praćen uputstvima i informacijama o bezbjednosti na jeziku kojeg odredi dotična država članica i koji korisnici mogu lako da razumiju.

5.Uvoznici su dužni da obezbijede da, sve dok je građevinski proizvod pod njihovom odgovornošću, uslovi skladištenja i transporta ne ugroze njegovu usaglašenost sa izjavom o svojstvima i usklađenost sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative.

6.Uvoznici, kada to smatraju primjerenim kako bi se obezbijedila tačnost, pouzdanost i stabilnost objavljenih svojstava i građevinskog proizvoda, vrše ispitivanje uzorka građevinskog proizvoda koji je stavljen na tržište ili stavljen na raspolaganje na tržište, istražuju i, ako je neophodno, vode registar pritužbi o neusaglašenim proizvodima i povučenim proizvodima i obavještavaju distributere o takvom praćenju.

7.Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga da vjeruju da građevinski proizvod koji su stavili na tržište nije u saglasnosti sa izjavom o svojstvima ili nije usklađen sa drugim važećim zahtjevima iz ove regulative, dužni su da odmah preduzmu neophodne korektivne mjere kako bi taj građevinski proizvod doveli u saglasnost ili ga, po potrebi povukli ili opozvali. Pored toga, u slučajevima kada proizvod predstavlja rizik, uvoznici odmah o tome obavještavaju nadležne nacionalne organe država članica u kojima su plasirali taj proizvod, navodeći pojedinosti naročito o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim mjerama.

8.Uvoznici su dužni da, tokom perioda navedenog u članu 11(2), čuvaju kopiju izjave o svojstvima kako bi bila na raspolaganju organima za vršenje nadzora nad tržištem i obezbjeđuju da tehnička dokumentacija bude dostavljena tim organima, na zahtjev.

--	--	--	--	--

<p>9.Uvoznici su dužni da, na opravdan zahtjev nadležnog nacionalnog organa, tome organu dostave sve informacije i dokumentaciju koja je potrebna za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i usklađenosti sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative, na jeziku koji je za taj organ lako razumljiv. Oni sa tim organom sarađuju, na njegov zahtjev, po pitanju bilo kakvih aktivnosti preduzetih kako bi se eliminisali rizici koje donose građevinski proizvodi koje su stavili na tržište.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 14 Obaveze distributera</p> <p>1.Prilikom stavljanja građevinskog proizvoda na raspolaganje na tržište, distributeri pažljivo postupaju u vezi sa zahtjevima iz ove regulative.</p> <p>2.Prije stavljanja građevinskog proizvoda na raspolaganje na tržište, distributeri su dužni da osiguraju da proizvod, kada je potrebno, nosi oznaku CE, da bude praćen potrebnim dokumentima iz ove regulative i uputstvima i informacijama o bezbjednosti na jeziku koji odredi dotična država članica i koji korisnici mogu lako da razumiju. Distributeri takođe obezbjeđuju da proizvođač i uvoznik ispune zahtjeve iz čl. 11(4) i (5) i člana 13 (3).</p> <p>Kada distributer smatra ili ima razloga da vjeruje da građevinski proizvod nije u saglasnosti sa izjavom o svojstvima ili nije usklađen sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative, on ne smije da stavi građevinski proizvod na tržište dok se ne usaglasa sa pratećom izjavom o svojstvima i ne uskladi sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative ili dok izjava o svojstvima ne bude korigovana. Pored toga, ukoliko građevinski proizvod predstavlja rizik, distributer je dužan da o tome obavijesti proizvođača ili uvoznika i organe za tržišni nadzor.</p> <p>3. Distributer je dužan da obezbijedi da, sve dok je građevinski proizvod pod njegovom odgovornošću, uslovi skladištenja i transporta ne ugroze njegovu usaglašenost sa izjavom o svojstvima i usklađenost sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative</p> <p>4.Distributeri koji smatraju ili imaju razloga da vjeruju da građevinski proizvod koji su stavili na tržište nije u saglasnosti sa</p>	<p style="text-align: center;">Član 12</p> <p>U članu 20 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„1a) prilikom isporuke građevinskog proizvoda na tržište postupa sa dužnom pažnjom;“.</p> <p>Tačka 5 mijenja se i glasi:</p> <p>„5) kada posumnja da građevinski proizvod nije usaglašen sa izjavom o svojstvima ili drugim zahtjevima iz ovog zakona obavezno preduzme korektivne mjere, radi stavljanja na tržište;“.</p> <p>U tački 6 poslije riječi „obavijesti“ dodaju se riječi: „proizvođača, uvoznika i“.</p> <p>U tački 7 poslije riječi „tržište“ dodaje se zarez, a riječi: „u skladu sa“ zamjenjuju riječima: „a ne ispunjava uslove propisane“.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članom 20, Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	

<p>izjavom o svojstvima ili nije usklađen sa drugim važećim zahtjevima iz ove regulative, dužni su da odmah preduzmu neophodne korektivne mjere kako bi taj građevinski proizvod doveli u saglasnost ili ga, po potrebi, povukli ili opozvali. Pored toga, u slučajevima kada proizvod predstavlja rizik, distributeri odmah o tome obavještavaju nadležne nacionalne organe država članica u kojima su plasirali taj proizvod, navodeći pojedinosti naročito o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim mjerama.</p> <p>5. Distributeri, na opravdan zahtjev nadležnog nacionalnog organa, dostavljaju tom organu sve informacije i dokumentaciju koja je potrebna za dokazivanje usaglašenosti građevinskog proizvoda sa izjavom o svojstvima i usklađenosti sa drugim primjenjivim zahtjevima iz ove regulative, na jeziku koji je za taj organ lako razumljiv. Oni su dužni da sa tim organom sarađuju, na njegov zahtjev, po pitanju bilo kakvih aktivnosti preduzetih kako bi se eliminisali rizici koje su donijeli građevinski proizvodi koje su stavili na tržište</p>				
<p style="text-align: center;">Član 15</p> <p>Slučajevi kada se obaveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere</p> <p>Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem za svrhe ove regulative i ima obaveze proizvođača shodno članu 11, kada stavlja proizvod na tržište pod njegovim imenom ili trgovačkom markom ili kada mijenja građevinski proizvod koji je već stavljen na tržište na način da usaglašenost sa deklaracijom performansi može biti ugrožena.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 21 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p style="text-align: center;">Član 16</p> <p style="text-align: center;">Identifikacija privrednih subjekata</p> <p>Tokom perioda navedenog u članu 11(2), privredni subjekti dužni su da, na zahtjev, organima za tržišni nadzor identifikuju sljedeće:</p> <p>(a) svakog privrednog subjekta koji im je isporučio proizvod;</p> <p>(b) svakog privrednog subjekta kojem su oni isporučili proizvod.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 22, Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE IV</p> <p style="text-align: center;">USAGLAŠENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</p> <p style="text-align: center;">Član 17</p> <p style="text-align: center;">Usaglašeni standardi</p>		<p>Neprimjenjivo</p>		

<p>1.Usaglašene standarde uspostavljaju evropska tijela za standardizaciju navedena u aneksu I Direktive 98/34/EZ na osnovu zahtjeva (u daljem tekstu: mandati) koje izda Komisija u skladu sa članom 6 te Direktive nakon izvršenih konsultacija sa Stalnim komitetom za građevinarstvo koji se pominje u članu 64 ove regulative e(u daljem tekstu: Stalni komitet za građevinarstvo).</p> <p>2.Kada zainteresovane strane učestvuju u procesu izrade usaglašanih standarda shodno ovom članu, evropska tijela za standardizaciju dužna su da osiguraju da različite kategorije zainteresovanih strana budu na svim instancama zastupljene na fer i ravnopravan način.</p> <p>3.Usaglašeni standardi obezbjeđuju metode i kriterijume za ocjenu svojstava građevinskih proizvoda u vezi sa njihovim bitnim karakteristikama.</p> <p>Kada je to predviđeno u odgovarajućem mandatu, usaglašeni standard upućuje na predviđenu namjenu proizvoda koji su njime obuhvaćeni.</p> <p>Usaglašeni standardi, gdje je primjereno i ne ugrožavajući tačnost, pouzdanost ili stabilnost rezultata, propisuju metode koji su manje teški od ispitivanja za potrebe ocjene svojstava građevinskih proizvoda vezano za njihove bitne karakteristike.</p> <p>4.Evropska tijela za standardizaciju definišu u usaglašenim standardima odgovarajuću fabričku kontrolu proizvodnje, kojom se vodi računa o posebnim uslovima proizvodnog procesa za dotični građevinski proizvod.</p> <p>Usaglašeni standard uključuje tehničke detalje koji su neophodni za sprovođenje sistema ocjene i provjere postojanosti svojstava.</p> <p>5.Komisija ocjenjuje usaglašenost usaglašenih standarda koje su uspostavila evropska tijela za standardizaciju sa relevantnim mandatima.</p> <p>Komisija objavljuje u Službenom listu Evropske unije listu upućivanja za usaglašene standarde koji su u saglasnosti sa odgovarajućim mandatima.</p> <p>Za svaki usaglašeni standard na listi potrebno je navesti sljedeće: (a) usaglašene tehničke specifikacije koje su ukinute, ako ih ima; (b) datum početka perioda koegzistencije;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>			
--	----------------------------------	--	--	--

<p>(c) datum završetka perioda koegzistencije. Komisija objavljuje podatke o ažuriranju ove liste. Od datuma početka perioda koegzistencije, usaglašeni standard može da se koristi kako bi se sačinila izjava o svojstvima za građevinski proizvod koji je njime obuhvaćen. Nacionalna tijela za standardizaciju su u obavezi da transponuju usaglašene standarde u saglasnosti sa Direktivom 98/34/EZ. Ne dovodeći u pitanje članove od 36 do 38, od datuma završetka perioda koegzistencije, usaglašeni standard je jedino sredstvo koje se koristi za izradu izjave o svojstvima građevinskog proizvoda koji je njime obuhvaćen. Na kraju perioda koegzistencije, suprotstavljeni nacionalni standardi se povlače i države članice prekidaju validnost svih suprotstavljenih nacionalnih propisa.</p>				
<p>Član 18 Formalni prigovor protiv usaglašenog standarda</p> <p>1. Kada država članica ili Komisija smatraju da usaglašeni standard ne zadovoljava u cjelosti zahtjeve sadržane u relevantnom mandatu, dotična država članica ili Komisija, nakon konsultacija sa Stalnim komitetom za građevinarstvo, iznosi predmet pred Komitet formiran shodno članu 5 Direktive 98/34/EZ, obrazlažući svoje argumente. Taj Komitet je dužan da se, nakon konsultacija sa relevantnim evropskim tijelima za standardizaciju, izjasni bez odlaganja.</p> <p>2.U svjetlu mišljenja Komiteta koji je osnovan shodno članu 5 Direktive 98/34/EZ, Komisija odlučuje da objavi, da ne objavi, da objavi uz ograničenja, da zadrži, da zadrži uz ograničenja ili da povuče upućivanja na dotični usaglašeni standard u Službenom listu Evropske unije.</p> <p>3.Komisija je dužna da informiše dotično evropsko tijelo za standardizaciju o svojoj odluci i, ako je potrebno, zatraži reviziju dotičnog usaglašenog standarda.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>Član 19 Evropski dokument o ocjeni</p> <p>1.Nakon što proizvođač uputi zahtjev za dobijanje evropske tehničke ocjene, organizacija tijela za tehničku ocjenu (TAB)</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Imajući u vidu da čl. 19-26 Regulative uređuje postupanje EOTA (<i>eng. the organization of TABs</i>), imenovanih</p>	

<p>dužna je da sačini i donese evropski dokument o ocjeni svojstava za građevinski proizvod koji nije obuhvaćen ili nije u cjelosti obuhvaćen usaglašenim standardom, u slučajevima kada se svojstva njegovih bitnih karakteristika ne mogu u potpunosti procijeniti na osnovu postojećeg usaglašenog standarda, zato što, između ostalog:</p> <p>(a) proizvod ne potpada ni pod jedan usaglašeni standard;</p> <p>(b) za najmanje jednu bitnu karaktestistiku tog proizvoda, metod procjene predviđen u usaglašenom standardu nije adekvatan; ili</p> <p>c) usaglašeni standard ne predviđa nijedan metod procjene u vezi sa najmanje jednom bitnom karakteristikom tog proizvoda.</p> <p>2.Procedura za usvajanje evropskog dokumenta o ocjeni poštuje principe koji su sadržani u članu 20 i usaglašena je sa članom 21 i aneksom II.</p>		<p>tijela i Evropske komisije u odnosu na evropsku tehničku ocjenu i izdavanje evropskog dokumenta o ocjeni, odnosno norme nije moguće transponovati u crnogorsko zakonodavstvo, već će iste direktno biti primjenjivane od dana pristupanja Crne Gore EU. U pogledu validnosti evropskih tehničkih ocjena i evrkopskih dokumenata o ocjeni koje izaje EOTA u Crnoj Gori, iste se na osnovu člana 46 Zakona priznaju.</p> <p>U svakom slučaju, kako u crnogorskom zakonodavstvu nije uređeno pitanje izdavanja dokumenta o ocjeni za potrebe crnogorskog tržišta, to su čl. 19-26 Regulative poslužili kao primjer za uređivanje ove materije na nacionalnom nivou.</p> <p>Čl. 23, 24 i 27 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i</p>
--	--	---

			51/17) predmetna materija uređena na nacionalnom nivou.	
<p>3.Komisija može da usvoji delegirana akta u skladu sa članom 60 kako bi izvršila izmjene aneksa II i uspostavi dopunska proceduralna pravila za izradu i usvajanje evropskog dokumenta o ocjeni.</p> <p>4.Gdje je primjenjivo, Komisija, nakon konsultacija sa Stalnim komitetom za građevinarstvo, uzima postojeća evropska dokumenta o ocjeni kao osnov za mandate koji će biti izdati na osnovu člana 17(1) sa ciljem izrade usaglašenih standarda kad je riječ o proizvodima koji su navedeni u stavu 1 ovog člana.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmjenjivo		
<p>Član 20</p> <p>Principi izrade i donošenja evropskih dokumenata o ocjeni</p> <p>1.Procedura za izradu i donošenje evropskih dokumenata o ocjeni treba da:</p> <p>a) bude transparentna za dotičnog proizvođača;</p> <p>(b) definiše obavezna vremenska ograničenja kako bi se izbjegla neopravdana kašnjenja;</p> <p>(c) na primjeren način vodi računa o zaštiti poslovne tajne i povjerljivosti;</p> <p>(d) omogućiti adekvatno učešće Komisije;</p> <p>(e) bude ekonomična za proizvođača; i</p> <p>(f) osigura dovoljan stepen kolegijalnosti i koordinacije među tijelima za tehničku ocjenu (TAB) koja su imenovana za dati proizvod.</p> <p>2.Tijela za tehničku ocjenu, zajedno sa organizacijom tijela za tehničku ocjenu, snose sve troškove izrade i donošenja evropskih dokumenata o ocjeni</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmjenjivo	Član 24 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) predmetna materija uređena na nacionalnom nivou.	
<p>Član 21</p> <p>Obaveze tijela za tehničku ocjenu koje dobije zahtjev za evropski dokument o ocjeni</p> <p>1.Tijelo za tehničku ocjenu, koje dobije zahtjev za evropsku tehničku ocjenu, obavještava proizvođača da li je građevinski proizvod obuhvaćen, u potpunosti ili djelimično, usaglašenom tehničkom specifikacijom kako slijedi:</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmjenjivo	Imajući u vidu da čl. 19-26 Regulative uređuje postupanje EOTA (<i>eng. the organization of TABs</i>), imenovanih tijela i Evropske komisije u odnosu na evropsku tehničku ocjenu i izdavanje	

<p>(a) kada je proizvod u potpunosti obuhvaćen usaglašenim standardom, tijelo za tehničku ocjenu obavještava proizvođača da, u skladu sa članom 19(1), Evropska tehnička ocjena ne može da se izda;</p> <p>(b) kada je proizvod u potpunosti obuhvaćen evropskim dokumentom o ocjeni, tijelo za tehničku ocjenu obavještava proizvođača da će takav dokument biti upotrijebljen kao osnov za evropsku tehničku ocjenu koja će biti izdata;</p> <p>(c) kada proizvod nije obuhvaćen, ili nije u potpunosti obuhvaćen, bilo kojom usaglašenom tehničkom specifikacijom, tijelo za tehničku ocjenu primjenjuje procedure navedene u aneksu II ili one uspostavljene u skladu sa članom 19(3).</p>			<p>evropskog dokumenta o ocjeni, odnosno norme nije moguće transponovati u crnogorsko zakonodavstvo, već će iste direktno biti primjenjivane od dana pristupanja Crne Gore EU. U pogledu validnosti evropskih tehničkih ocjena i evropskih dokumenata o ocjeni koje izdaje EOTA u Crnoj Gori, iste se na osnovu člana 46 Zakona priznaju.</p> <p>U svakom slučaju, kako u crnogorskom zakonodavstvu nije uređeno pitanje izdavanja dokumenta o ocjeni za potrebe crnogorskog tržišta, to su čl. 19-26 Regulative poslužili kao primjer za uređivanje ove materije na nacionalnom nivou i uređena je Zakonom o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>2.U slučajevima iz tačaka (b) i (c) stava 1, tijelo za tehničku ocjenu obavještava organizaciju tijela za tehničku ocjenu i Komisiju o sadržini zahtjeva i upućivanju na relevantnu odluku</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmljivo</p>		

<p>Komisije o ocjeni i provjeri postojanosti svojstava, koju tijelo za tehničku ocjenu namjerava da primijeni za taj proizvod, odnosno o nepostojanju takve odluke Komisije.</p> <p>3.Ukoliko Komisija smatra da građevinski proizvod ne postoji odgovarajuća odluka za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava, primjenjuje se član 28.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 22 Objavljivanje</p> <p>Evropska dokumenta o ocjeni koje usvoji organizacija tijela za tehničku ocjenu dostavljaju se Komisiji, koja listu upućivanja na finalne evropske dokumente o ocjeni objavljuje u Službenom listu Evropske unije.</p> <p>Komisija je dužna da objavljuje podatke o ažuriranju te liste.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe.</p>	<p style="text-align: center;">Neprimjenjivo</p>	<p>Imajući u vidu da čl. 19-26 Regulative uređuje postupanje EOTA (<i>eng. the organization of TABs</i>), imenovanih tijela i Evropske komisije u odnosu na evropsku tehničku ocjenu i izdavanje evropskog dokumenta o ocjeni, odnosno norme nije moguće transponovati u crnogorsko zakonodavstvo, već će iste direktno biti primjenjivane od dana pristupanja Crne Gore EU. U pogledu validnosti evropskih tehničkih ocjena i evropskih dokumenata o ocjeni koje izaje EOTA u Crnoj Gori, iste se na osnovu člana 46 Zakona priznaju.</p> <p>U svakom slučaju, kako u crnogorskom zakonodavstvu nije uređeno pitanje izdavanja dokumenta o</p>	

			ocjeni za potrebe crnogorskog tržišta, to su čl. 19-26 Regulative poslužili kao primjer za uređivanje ove materije na nacionalnom nivou i uređena je Zakonom o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17)	
<p>Član 23</p> <p>Rješavanje sporova u slučaju nesaglasnosti između tijela za tehničku ocjenu</p> <p>Ako se tijela za tehničku ocjenu ne usaglase o evropskom dokumentu o ocjeni u predviđenom roku, organizacija tijela za tehničku ocjenu prosljeđuje predmet Komisiji na odgovarajuće rješavanje.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati	
<p>Član 24</p> <p>Sadržina Evropskog dokumenta o ocjeni</p> <p>1. Evropski dokument o ocjeni sadrži, kao minimum, opšti opis građevinskog proizvoda, listu bitnih karakteristika, relevantnih za predviđenu namjenu proizvoda koju je proizvođač predvidio i koja je usaglašena između proizvođača i organizacije tijela za tehničku ocjenu, kao i metode i kriterijume za ocjenu svojstava proizvoda u odnosu na te bitne karakteristike.</p> <p>2. Principi primjenjive fabričke kontrole proizvodnje koju treba koristiti biće sadržani u evropskom dokumentu o ocjeni, vodeći računa o uslovima proizvodnog procesa za dotični građevinski proizvod.</p>	Nema odgovarajuće odredbe.	Neprenosivo	Članom 23 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) uređeno na nacionalnom nivou.	
<p>3. Kada svojstva neke od bitnih karakteristika proizvoda mogu adekvatno da se procijene pomoću metoda i kriterijuma koji su već ustanovljeni u drugim usaglašenim tehničkim specifikacijama ili Smjernicama iz člana 66(3), odnosno koji su se koristili u skladu sa članom 9 Direktive 89/106/EEZ prije 1. jula 2013. godine u kontekstu izdavanja evropskih tehničkih</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Pristupanjem Crne Gore EU navedeni stav će se neposredno primjenjivati	

<p>odobrenja, ovi postojeći metodi i kriterijumi se ugrađuju u evropski dokument o ocjeni kao njegov sastavni dio.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 25</p> <p>Formalni prigovori na evropska dokumenta o ocjeni</p> <p>1. Kada država članica ili Komisija smatraju da evropski dokument o ocjeni ne zadovoljava u cjelosti zahtjeve koje treba ispuniti u vezi sa osnovnim zahtjevima za građevinske radove koji su sadržani u aneksu I, dotična država članica ili Komisija iznosi predmet pred Stalni komitet za građevinarstvo, obrazlažući svoje argumente. Stalni komitet za građevinarstvo je dužan da se, nakon konsultacija sa organizacijom tijela za tehničku ocjenu, izjasni bez odlaganja.</p> <p>2. U skladu s mišljenjem Stalnog komiteta za građevinarstvo, Komiteta odlučuje da objavi, ne objavi, da objavi uz ograničenja, da zadrži, zadrži uz ograničenja ili da povuče upućivanja na dotične evropske dokumente o ocjeni u Službenom listu Evropske unije.</p> <p>3. Komisija će informisati organizaciju tijela za tehničku ocjenu o svojoj odluci i, ako je potrebno, zatražiti reviziju dotičnog evropskog dokumenta o ocjeni.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>	<p style="text-align: center;">Pristupanjem Crne Gore EU navedeni član će se neposredno primjenjivati</p>	
<p style="text-align: center;">Član 26</p> <p style="text-align: center;">Evropska tehnička ocjena</p> <p>1. Evropsku tehničku ocjenu izdaje tijelo za tehničku ocjenu, na zahtjev proizvođača na osnovu evropskog dokumenta o ocjeni koji je uspostavljen u skladu sa procedurama sadržanim u članu 21 i aneksu II.</p> <p>Ukoliko postoji evropski dokument o ocjeni, evropska tehnička ocjena može da se izda čak i u slučaju kada je izdat mandat za usaglašeni standard. Dokument može da se izdaje sve do početka perioda koegzistencije koji Komisija odredi u skladu sa članom 17(5).</p> <p>2. Evropska tehnička ocjena uključuje svojstva koje treba da se objave, po nivoima ili klasama, ili opisno, za one bitne karakteristike koje su usaglasili proizvođač i tijelo za tehničku ocjenu koje je dobilo zahtjev za evropsku tehničku ocjenu za deklarisanu predviđenu namjenu, i tehničke detalje koji su</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Materija je regulisana čl. 26 i 27, stav 1 i 2 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	

neophodni za sprovođenje sistema ocjene i provjere postojanosti svojstava				
3.Da bi se osiguralo ujednačeno sprovođenje ovog člana, Komisija usvaja podzakonska akta kako bi se uspostavio format za evropsku tehničku ocjenu u skladu sa procedurom iz člana 64(2).	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;">Član 27</p> <p style="text-align: center;">Nivoi klasa svojstava</p> <p>1.Komisija može da usvoji delegirana akta u skladu sa članom 60, kako bi uspostavila klase svojstava za bitne karakteristike građevinskih proizvoda.</p> <p>2.U slučajevima kada je Komisija uspostavila klase svojstava za bitne karakteristike građevinskih proizvoda, evropska tijela za standardizaciju dužna su da koriste te klase u usaglašenim proizvodima. Organizacija tijela za tehničku ocjenu (TAB) te klase koristi, tamo gdje je relevantno, u evropskim dokumentima o ocjeni svojstava.</p> <p>U slučajevima kada Komisija nema uspostavljene klase svojstava za bitne karakteristike građevinskih proizvoda, njih mogu da ustanove evropska tijela za standardizaciju u usaglašenim standardima, na osnovu promijenjenog mandata.</p> <p>3.U slučajevima kada je to predviđeno relevantnim mandatima, evropska tijela za standardizaciju će u okviru usaglašenih standarda uspostaviti granične nivoe za bitne karakteristike i, u odgovarajućim slučajevima, za predviđene namjene koje građevinski proizvodi u državama članicama treba da ispune</p> <p>4.U slučajevima kada su evropska tijela za standardizaciju uspostavila klase svojstava u okviru usaglašenih standarda, organizacija tijela za tehničku ocjenu će te klase koristiti u evropskim dokumentima o ocjeni svojstava tamo gdje je to relevantno za građevinski proizvod.</p> <p>Kada to smatra primjerenim, organizacija tijela za tehničku ocjenu može da, uz saglasnost Komisije i nakon konsultacija sa Stalnim komitetom za građevinarstvo, u evropskim dokumentima o ocjeni uspostavi klase svojstava i granične nivoe za bitne karakteristike građevinskog proizvoda u okviru njegove namjene koju je predvidio proizvođač.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>5. Komisija može da usvoji delegirana akta u skladu sa članom 60, kako bi utvrdila uslove pod kojima se smatra da građevinski proizvod zadovoljava određeni nivo ili klasu svojstava bez ispitivanja ili bez daljeg ispitivanja.</p> <p>U slučajevima kada Komisija nije utvrdila te uslove, mogu ih utvrditi evropska tijela za standardizaciju u okviru usaglašenih standarda, na osnovu izmijenjenog mandata.</p> <p>6.U slučajevima kada je Komisija utvrdila sisteme klasifikacije u skladu sa stavom 1, države članice mogu da odrede nivoe ili klase svojstava koje građevinski proizvodi moraju da imaju kad je riječ o njihovim bitnim karakteristikama samo u skladu sa tim sistemima klasifikacije.</p> <p>7.Evropska tijela za standardizaciju i organizacija tijela za tehničku ocjenu dužni su da poštuju potrebe država članica prilikom određivanja graničnih nivoa ili klasa svojstava.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 28</p> <p style="text-align: center;">Ocjena i provjera postojanosti svojstava</p> <p>1. Ocjena i provjera postojanosti svojstava građevinskih proizvoda u odnosu na njihove bitne karakteristike vrši se u skladu sa jednim od sistema navedenim u Dodatku V.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 29, stav 3 i 30 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17). Takođe, materija je regulisana i Pravilnikom o sadržaju sistema ocjene građevinskog proizvoda („Sl. list CG“, br. 46/14)</p>	
<p>2. Na osnovu delegiranih akata shodno članu 60, Komisija je dužna da odredi, a može i da promijeni, vodeći računa naročito o uticaju na zdravlje i bezbjednost ljudi, i na životnu sredinu, koji sistem ili sistemi se primjenjuju na određeni građevinski proizvod ili porodicu građevinskih proizvoda ili na određenu bitnu karakteristiku. Pri tome, Komisija takođe uzima u obzir dokumentavana iskustva o kojima je dobila informacije od nacionalnih organa u vezi sa tržišnim nadzorom.</p> <p>Komisija će odabrati najmanje zahtjevan sistem ili sisteme konzistentne sa ispunjavanjem svih osnovnih zahtjeva za objekte.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>3. Tako određeni sistem ili sistemi biće naznačeni u mandatima za izradu usaglašenih standarda i u usaglašenim tehničkim specifikacijama.</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE V TIJELA ZA TEHNIČKU OCJENU Član 29</p> <p>Imenovanje, praćenje i ocjena tijela za tehničku ocjenu 1. Države članice mogu da imenuju tijela za tehničku ocjenu na svojoj teritoriji, za jednu ili više oblasti proizvoda navedenih u tabeli 1 Dodatka IV.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 28 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>Države članice koje su imenovale tijelo za tehničku ocjenu, dužne su da obavijeste druge države članice i Komisiju o njegovom nazivu i adresi i o oblastima proizvoda za koje je to tijelo određeno</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	
<p>2. Komisija elektronskim putem objavljuje listu tijela za tehničku ocjenu i navodi oblasti za koje su ta tijela određena, nastojeći da postigne najviši mogući stepen transparentnosti. Komisija objavljuje i sve inovirane verzije te liste. 3. Države članice prate aktivnosti i nadležnost tijela za tehničku ocjenu koja su imenovale i ocjenjuju ih u odnosu na odgovarajuće zahtjeve sadržane u tabeli 2 Dodatka IV. Države članice informišu Komisiju o svojim nacionalnim procedurama za imenovanje tijela za tehničku ocjenu, o praćenju njihovih aktivnosti i nadležnosti i o svim promjenama tih podataka. 4. Komisija donosi smjernice za vršenje ocjene tijela za tehničku ocjenu, nakon konsultacija sa Stalnim komitetom za građevinarstvo.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 28 stav 6 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p style="text-align: center;">Član 30 Zahtjevi za tijela za tehničku ocjenu</p> <p>1. Tijelo za tehničku ocjenu vrši ocjenu i izdaje evropsku tehničku ocjenu u oblasti proizvoda za koje je imenovano. Tijelo za tehničku ocjenu dužno je da ispuni zahtjeve iz tabele 2 Dodatka IV u okviru svoje oblasti djelovanja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 11 i 28 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) i članom 2 Pravilnika o bližim uslovima za imenovanje i ukidanje</p>	

<p>2. Tijelo za tehničku ocjenu dužno je da javno objavi svoj organogram i imena članova svojih internih organa za donošenje odluka.</p> <p>3. Ukoliko tijelo za tehničku ocjenu više ne ispunjava zahtjeve iz stava 1, država članica će povući odluku o imenovanju tog tijela za tehničku ocjenu za odgovarajuću oblast proizvoda i obavijestiti o tome Komisiju i druge države članice.</p>			<p>imenovanja pravnog lica za tehničku ocjenu i izdavanje dokumenta o ocjeni za građevinske proizvode ("Sl. list CG", br. 77/16).</p>	
<p style="text-align: center;">Član 31</p> <p style="text-align: center;">Kordinacija tijela za tehničku ocjenu</p> <p>1. Tijela za tehničku ocjenu dužna su da osnuju organizaciju za tehničku ocjenu.</p> <p>2. Organizacija tijela za tehničku ocjenu smatraće se tijelom koje izvršava djelatnost od opšteg evropskog interesa u smislu člana 162 Regulative Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. decembra 2002. godine o utvrđivanju detaljnih pravila za sprovođenje Regulative Savjeta (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o finansijskoj uredbi koja se primjenjuje na opšti budžet evropskih zajednica.</p> <p>3. Zajednički ciljevi saradnje i administrativni i finansijski uslovi u vezi sa bespovratnim sredstvima koji se dodjeljuju organizaciji tijela za tehničku ocjenu mogu se definisati u okvirnom sporazumu o partnerstvu koji potpisuju Komisija i ta organizacija, u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. juna 2002. godine o finansijskoj uredbi koja se primjenjuje na opšti budžet evropskih zajednica (2) (Finansijska regulativa) i Regulativom (EZ, Euratom) br. 2342/2002. Evropski parlament i Savjet treba da budu informisani o zaključenju takvog sporazuma.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		
<p>4. Organizacija tijela za tehničku ocjenu izvršava najmanje sljedeće zadatke:</p> <p>(a) organizuje koordinaciju tijela za tehničku ocjenu i, po potrebi, obezbjeđuje saradnju i konsultacije sa drugim zainteresovanim stranama;</p> <p>(b) obezbjeđuje da tijelima za tehničku ocjenu dostave primjeri najbolje prakse u cilju unapređenja efikasnosti i pružanja boljih usluga industriji;</p> <p>(c) koordinira primjenu procedura sadržanih u članu 21 i u Dodatku II, i pruža podršku koja je u tom cilju potrebna;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		

<p>(d) izrađuje i donosi evropska dokumenta o ocjeni; (e) obavještava Komisiju o svim pitanjima u vezi sa pripremom evropskih dokumenata o ocjeni i o svim aspektima u vezi sa tumačenjem procedura sadržanih u članu 21 i Dodatku II i predlaže Komisiji poboljšanja na osnovu stečenog iskustva; (f) saopštava Komisiji i državi članici koja je imenovala tijelo za tehničku ocjenu sva zapažanja o tijelu za tehničku ocjenu koje ne ispunjava svoje zadatke u skladu sa procedurama iz člana 21 i Dodatka II; (g) obezbjeđuje da donešena evropska dokumenta o ocjeni i upućivanja na evropske tehničke ocjene budu dostupni javnosti. Organizacija tijela za tehničku ocjenu imaće sekretarijat za izvršavanje ovih zadataka.</p>				
<p>5. Države članice će obezbijediti da tijela za tehničku ocjenu doprinose organizaciji tijela za tehničku ocjenu finansijskim i ljudskim resursima.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 32 Finansiranje od strane Unije</p> <p>1. Organizaciji tijela za tehničku ocjenu mogu se odobriti finansijska sredstva Unije za izvršavanje zadataka iz člana 31(4). 2. Izdvajanja koja se dodjeljuju za zadatke iz člana 31(4) određuje svake godine nadležni budžetski organ u okviru ograničenja finansijskog okvira koji je na snazi.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p style="text-align: center;">Član 33 Finansijski aranžmani</p> <p>1. Finansijska sredstva Unije biće obezbijeđena, bez poziva za dostavljanje ponuda, organizaciji tijela za tehničku ocjenu radi izvršavanja zadataka iz člana 31(4) za koje se bespovratna sredstva mogu dodijeliti u skladu sa Finansijskom Regulativom. 2. Aktivnosti Sekretarijata organizacije tijela za tehničku ocjenu, navedene u članu 31(4), mogu da se finansiraju na osnovu bespovratnih sredstava za poslovanje. U slučaju obnavljanja, bespovratna sredstva za poslovanje neće biti automatski umanjivana.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		

<p>3. Ugovorima o bespovratnim sredstvima može da se dozvoli pokriće opštih troškova korisnika po paušalnoj stopi do najviše 10% od ukupnih podobnih direktnih troškova za aktivnosti, osim u slučajevima kada su indirektni troškovi korisnika pokriveni bespovratnim sredstvima za poslovanje koji se finansiraju iz opšteg budžeta Unije.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 34 Upravljanje i praćenje</p> <p>1. Izdvajanja koja definiše nadležni budžetski organ za finansiranje poslova navedenih u članu 31(4) mogu da obuhvate i administrativne izdatke u vezi sa pripremom, praćenjem, inspekcijom, kontrolom i ocjenom koji su direktno neophodni za ostvarenje ciljeva ove regulative i, naročito, studije, sastanke, aktivnosti informisanja i publikacije, izdatke u vezi sa informatičkim mrežama za razmjenu informacija i sve druge troškove administrativne i tehničke pomoći koje Komisija može da koristi za aktivnosti u vezi sa izradom i usvajanjem evropskih dokumenata o ocjeni i izdavanjem evropskih tehničkih ocjena.</p> <p>2. Komisija će ocijeniti značaj poslova navedenih u članu 31(4) za koje se dobijaju finansijska sredstva Unije u svjetlu zahtjeva politika i zakonodavstva Unije, i obavijestiti Evropski parlament i Savjet o rezultatu te ocjene do 1. januara 2017. godine i svake četiri godine nakon toga.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	
<p style="text-align: center;">Član 35 Zaštita finansijskih interesa Unije</p> <p>1. Komisija će osigurati da, kada se sprovode aktivnosti koje se finansiraju na osnovu ove regulative, finansijski interesi Unije budu zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, djelotvornim provjerama i povraćajem nepropisno isplaćenih iznosa i, ukoliko se otkriju nepravilnosti, djelotvornim, srazmjernim i odvraćajućim kaznama, u skladu sa Regulativom Savjeta (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. decembra 1995. godine o zaštiti finansijskih interesa evropskih zajednica, Regulativom Savjeta (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. novembra 1996. godine o neposrednim provjerama i inspekcijama koje Komisija vrši u cilju zaštite finansijskih interesa evropskih zajednica od prevare i drugih nepravilnosti i Regulativom (EZ) br.1073/1999</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	

<p>Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. maja 1999. godine, o istragama koje je sprovela Evropska kancelarija za borbu protiv prevara (OLAF).</p> <p>2. Za aktivnosti koje se finansiraju na osnovu ove regulative, pojam nepravilnosti koji se pominje u članu 1(2) Regulative (EZ, Euratom) br. 2988/95 podrazumijeva svako kršenje odredbe propisa Unije ili svako kršenje ugovorne obaveze koje je proisteklo iz činjenja ili nečinjenja privrednog subjekta i koje utiče ili bi moglo uticati na prejudiciranje opšteg budžeta Unije ili budžeta kojima Unija upravlja po osnovu neopravdane stavke rashoda.</p> <p>3. Svi sporazumi i ugovori koji proisteknu iz ove regulative predviđjeće praćenje i finansijsku kontrolu od strane Komisije ili bilo kojeg predstavnika kojeg ona ovlasti kao i reviziju od strane Revizorskog suda, koje se po potrebi mogu vršiti na licu mjesta.</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE VI POJEDNOSTAVLJENE PROCEDURE Član 36</p> <p>Upotreba odgovarajuće tehničke dokumentacije</p> <p>1. Prilikom određivanja tipa proizvoda, proizvođač može umjesto ispitivanja tipa ili proračuna tipa da obezbijedi odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se demonstrira sljedeće:</p> <p>(a) da se, za jednu ili više bitnih karakteristika građevinskog proizvoda, koji proizvođač stavlja na tržište, smatra da je taj proizvod dostigao određen nivo ili klasu svojstava bez ispitivanja ili proračuna, odnosno bez daljeg ispitivanja ili proračuna, u skladu sa uslovima sadržanim u odgovarajućoj usaglašenoj tehničkoj specifikaciji ili odluci Komisije;</p> <p>(b) da građevinski proizvod, obuhvaćen usaglašenim standardom, koji proizvođač stavlja na tržište, odgovara tipu proizvoda drugog građevinskog proizvoda, koji proizvodi drugi proizvođač i koji je već ispitan u skladu sa odgovarajućim usaglašenim standardom. Kada su ti uslovi ispunjeni, proizvođač ima pravo da deklariše svojstva koja odgovaraju rezultatima ispitivanja tog drugog proizvoda, u cjelosti ili djelimično. Proizvođač može da koristi rezultate ispitivanja koje je dobio drugi proizvođač tek pošto dobije ovlaštenje od tog</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 41 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	

<p>proizvođača, koji ostaje odgovoran za tačnost, pouzdanost i stabilnost tih rezultata ispitivanja; ili</p> <p>(c) da građevinski proizvod, obuhvaćen usaglašenom tehničkom specifikacijom, koji proizvođač stavlja na tržište predstavlja sistem koji se sastoji od komponenti, koji proizvođač propisno sastavlja, slijedeći precizne instrukcije od strane isporučioaca tog sistema ili njegove komponente, koji je već ispitao da je sistem ili ta komponenta za jednu ili više njegovih bitnih karakteristika u skladu sa relevantnom usaglašenom tehničkom specifikacijom. Kada su ti uslovi ispunjeni, proizvođač ima pravo da objavi svojstva koje odgovaraju rezultatima ispitivanja tog drugog proizvoda, u cjelosti ili djelimično. Proizvođač može da koristi rezultate ispitivanja koje je dobio drugi proizvođač tek pošto dobije ovlaštenje od tog proizvođača, koji ostaje odgovoran za tačnost, pouzdanost i stabilnost tih rezultata ispitivanja.</p> <p>2. Ako građevinski proizvod iz stava 1 pripada porodici građevinskih proizvoda za koji se primjenjuje sistem za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava sistem 1 + ili 1, kao što je navedeno u Dodatku V, odgovarajuću tehničku dokumentaciju iz stava 1 provjerava notifikovano tijelo za sertifikaciju proizvoda navedeno u Dodatku V.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 37</p> <p style="text-align: center;">Upotreba pojednostavljenih procedura od strane mikro-preduzeća</p> <p>Mikro-preduzeća koja proizvode građevinske proizvode obuhvaćene usaglašenim standardom mogu umjesto određivanja tipa proizvoda ispitivanjem tipa za primjenjive sisteme 3 i 4 koji su navedeni u Dodatku V da primijene metode koji se razlikuju od onih koji su sadržani u usaglašenom standardu koji se primjenjuje. Ti proizvođači mogu takođe da tretiraju građevinske proizvode na koje se primjenjuje sistem 3 u skladu sa odredbama za sistem 4. Kada proizvođač koristi ove pojednostavljene procedure, dužan je da dokaže usaglašenost građevinskog proizvoda sa primjenljivim zahtjevima putem posebne tehničke dokumentacije, kao i da demonstrira da su upotrijebljene procedure ekvivalentne procedurama utvrđenim u usaglašenim standardima.</p>	<p style="text-align: center;">Član 16</p> <p>U članu 42 stav 2 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) riječi: "dokaže usaglašenost građevinskog proizvoda sa primjenljivim zahtjevima, posebnom tehničkom dokumentacijom," zamjenjuju se riječima: "posebnom tehničkom dokumentacijom, dokaže usaglašenost građevinskog proizvoda sa primjenljivim zahtjevima,".</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članom 42 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	

<p style="text-align: center;">Član 38</p> <p style="text-align: center;">Ostale pojednostavljene procedure</p> <p>1. U odnosu na građevinske proizvode koji su obuhvaćeni usaglašenim standardom i koji se proizvode pojedinačno ili prema mjeri kroz neserijski proces prema posebnoj narudžbi, i koji se ugrađuju u samo jedan određeni objekat, proizvođač može da zamijeni onaj dio primjenjivog sistema koji se odnosi na ocjenu svojstava, naveden u Dodatku V, posebnom tehničkom dokumentacijom kojom se dokazuje usaglašenost tog proizvoda sa primjenjivim zahtjevima i da su upotrijebljene procedure ekvivalentne procedurama utvrđenim u usaglašenom standardima.</p> <p>2. Ako građevinski proizvod iz stava 1 pripada porodici građevinskih proizvoda za koji je se primjenjuje sistem za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava sistem 1 + ili 1, sadržan u Dodatku V, posebnu tehničku dokumentaciju provjerava notifikovano tijelo za sertifikaciju proizvoda navedeno u Dodatku V.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 43 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE VII</p> <p style="text-align: center;">ORGANI NADLEŽNI ZA NOTIFIKACIJU I NOTIFIKOVANA TIJELA</p> <p style="text-align: center;">Član 39</p> <p style="text-align: center;">Notifikacija</p> <p>Države članice će obavijestiti Komisiju i druge države članice o tijelima koja su ovlašćena za izvršavanje poslova kao treća lica u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava na osnovu ove regulative (u daljem tekstu: notifikovana tijela).</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
<p style="text-align: center;">Član 40</p> <p style="text-align: center;">Organi nadležni za notifikaciju</p> <p>1. Države članice će odrediti organ nadležan za notifikaciju koji će biti odgovoran za uspostavljanje i sprovođenje neophodnih procedura za ocjenu i notifikaciju tijela koja treba da postanu ovlašćena za izvođenje poslova kao treća lica u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava za svrhe ove regulative, kao i za praćenje notifikovanih tijela, uključujući i njihovu usklađenost sa članom 43.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 32 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	

<p>2. Države članice mogu odlučiti da ocjenu i praćenje iz stava 1 vrše njihova nacionalna akreditaciona tijela u smislu Regulative (EZ) br. 765/2008 i u saglasnosti sa njom.</p> <p>3. Kada organ nadležan za notifikaciju delegira ili na drugi način povjeri ocjenu, notifikaciju ili praćenje iz stava 1 tijelu koje nije državni subjekt, to tijelo će biti pravno lice i ispunjavaće mutatis mutandis zahtjeve utvrđene u članu 41. Pored toga, utvrdiće se aranžmani za pokrivanje obaveza koje proisteknu iz njegovih aktivnosti.</p> <p>4. Organ nadležan za notifikaciju preuzima punu odgovornost za poslove koje izvršava tijelo iz stava 3.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	
<p style="text-align: center;">Član 41</p> <p>Zahtjevi koji se odnose na organe za notifikaciju</p> <p>1. Organ koji podnosi notifikaciju osniva se tako da ne stvara sukob interesa s notifikovanim tijelom.</p> <p>2. Organ za notifikaciju treba da bude organizovan i da radi tako da očuva objektivnost i nepristrasnost svojih aktivnosti.</p> <p>3. Organ za notifikaciju treba da bude organizovan na takav način da svaku odluku koja se odnosi na notifikaciju tijela koje će biti ovlašćeno za izvršavanje poslova trećeg lica u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava donose nadležna lica koja nijesu ista lica koja su vršila ocjenu.</p> <p>4. Organ za notifikaciju ne nudi niti vrši aktivnosti koje vrše notifikovana tijela, kao ni konsultantske usluge, na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.</p> <p>5. Organ za notifikaciju čuva povjerljivost dobijenih informacija.</p> <p>6. Organ za notifikaciju obezbijuje dovoljan broj stručnog osoblja raspoloživog za pravilno izvršavanje svojih zadataka.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 32 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p style="text-align: center;">Član 42</p> <p>Obaveza informisanja za države članice</p> <p>Države članice dužne su da obavijeste Komisiju o svojim nacionalnim procedurama za ocjenu i notifikaciju tijela koja će biti ovlašćena za izvršavanje zadataka trećeg lica u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava, kao i za praćenje notifikovanih tijela, i o svim izmjenama istih.</p> <p>Komisija te informacije stavlja na raspolaganje javnosti</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

Član 43

Zahtjevi za notifikovana tijela

1. Za potrebe notifikacije, notifikovano tijelo dužno je da ispuni zahtjeve utvrđene u stavovima od 2 do 11.
2. Notifikovano tijelo se osniva u skladu sa nacionalnim zakonima kao pravno lice.
3. Notifikovano tijelo je treće lice koje je nezavisno od organizacije ili građevinskog proizvoda koji ocjenjuje. Tijelo koje pripada poslovnom udruženju ili stručnom savezu koji zastupa preduzeća koja se bave projektovanjem, proizvodnjom, isporukom, sklapanjem, upotrebom ili održavanjem građevinskih proizvoda koje ocjenjuje, može biti smatrano takvim tijelom, pod uslovom da dokaže svoju nezavisnost i odsustvo svakog sukoba interesa.
4. Notifikovano tijelo, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje zaduženo za izvršavanje zadataka trećeg lica, u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava ne može da bude projektant, proizvođač, isporučilac, ugrađivač, kupac, vlasnik, korisnik ili održavalac građevinskih proizvoda koje ocjenjuje, niti ovlašćeni predstavnik bilo koje od ovih strana. To ne sprečava upotrebu ocijenjenih proizvoda koji su neophodni za rad notifikovanog tijela, niti upotrebu proizvoda za lične potrebe. Notifikovano tijelo, njegovo najviše rukovodstvo i osoblje zaduženo za izvršavanje zadataka trećeg lica, u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava ne može da se direktno bavi projektovanjem, proizvodnjom ili izgradnjom, stavljanjem na tržište, ugradnjom, upotrebom ili održavanjem tih građevinskih proizvoda, niti da zastupa strane koja se bave ovim aktivnostima. Oni ne mogu da se bave ni jednom aktivnošću koja može biti u sukobu sa njihovom samostalnošću prosuđivanja i integritetom u odnosu na aktivnosti za koje su notifikovani. Ovo se naročito odnosi na konsultantske usluge. Notifikovano tijelo će obezbijediti da aktivnosti njegovih zavisnih društava ili podizvođača ne ugroze povjerljivost, objektivnost i nepristrasnost njegovih aktivnosti ocjene i/ili provjere.
5. Notifikovano tijelo i njegovi zaposleni izvršavaju zadatke trećeg lica u procesu ocjene i provjere postojanosti

Nema odgovarajuće odredbe

Potpuno usklađeno

Materija je regulisana čl. 31, 33 i 36, stav 7 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) i članom 2 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje i ukidanje imenovanja tijela za ocjenu i provjeru i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih i ukinutih imenovanja za vršenje ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda ("Sl. list CG", br. 72/16.).

Pristupanjem CG EU

svojstava uz najviši stepen profesionalnog integriteta i potrebne tehničke stručnosti u određenoj oblasti i moraju biti oslobođeni svih pritisaka i uticaja, naročito finansijskih, koji bi mogli uticati na njihovo prosuđivanje ili na rezultate njihove ocjene i/ili provjere, naročito od lica ili grupa lica koja imaju interes za rezultate tih aktivnosti.

6. Notifikovano tijelo mora biti sposobno za izvršavanje svih zadataka trećeg lica u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava koji su mu povjereni u skladu sa Dodatkom V i za koje je notifikovano, bilo da te zadatke izvršava samo Notifikovano tijelo, ili da se oni izvršavaju u njegovo ime i na njegovu odgovornost.

U svakom trenutku i za svaki sistem ocjene i provjere postojanosti svojstava i za svaku vrstu ili kategoriju građevinskih proizvoda, bitnih karakteristika i zadataka za koje je notifikovano, notifikovano tijelo mora da ima sljedeće na raspolaganju:

(a) neophodno osoblje sa tehničkim znanjem i dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za izvršavanje poslova trećeg lica u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava;

(b) neophodan opis procedura po kojima se vrši ocjena svojstava, obezbjeđujući transparentnost i mogućnost reprodukovanja tih procedura; ono mora da ima uspostavljene odgovarajuće politike i procedure za razlikovanje zadataka koje vrši kao notifikovano tijelo i drugih aktivnosti;

(c) neophodne procedure za izvršavanje svojih aktivnosti kojima se vodi računa o veličini preduzeća, sektoru u kojem ono posluje, njegovoj strukturi, stepenu složenosti tehnologije datog proizvoda i proizvodnom procesu masovnog ili serijskog karaktera.

Notifikovano tijelo dužno je da ima neophodna sredstva za vršenje tehničkih i administrativnih poslova u vezi sa aktivnostima za koje je notifikovano na odgovarajući način i pristup svoj neophodnoj opremi ili objektima.

7. Osoblje zaduženo za vršenje aktivnosti u vezi sa kojima je tijelo notifikovano mora da posjeduje sljedeće:

(a) solidno tehničko i stručno obrazovanje koje obuhvata sve zadatke trećeg lica u procesu ocjene i provjere postojanosti

<p>svojtava u okviru relevantnog polja za koje je tijelo notifikovano;</p> <p>(b) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ocjene i provjere koje oni vrše i adekvatno ovlaštenje za vršenje tih poslova;</p> <p>(c) odgovarajuće poznavanje i razumijevanje usaglašenih standarda koji se primjenjuju i relevantnih odredbi Uredbi;</p> <p>(d) potrebnu sposobnost da sačini sertifikate, spise i izvještaje kojima će demonstrirati da su ocjene i provjere izvršene.</p> <p>8. Nepriistrasnost Notifikovanog tijela, njegovog najvišeg rukovodstva i osoblja koje vrši ocjenu mora biti garantovana. Naknada za najviše rukovodstvo Notifikovanog tijela i njegovo osoblje koje radi ocjenu ne zavisi od broja izvršenih ocjena niti od rezultata ocjena.</p> <p>9. Notifikovano tijelo obezbjeđuje osiguranje od odgovornosti osim ukoliko odgovornost ne preuzme država članica u skladu sa nacionalnim zakonima ili ukoliko sama država članica nije direktno odgovorna za izvršenu ocjenu i/ili provjeru.</p> <p>10. Osoblje Notifikovanog tijela ima obavezu da poštuje profesionalnu tajnu u pogledu svih informacija dobijenih prilikom izvršavanja zadataka prema Dodatku V, osim u vezi sa nadležnim administrativnim organima države članice u kojoj se ove aktivnosti vrše. Vlasnička prava su zaštićena.</p>				
<p>11. Notifikovano tijelo učestvuje u relevantnim aktivnostima standardizacije i aktivnostima koordinacione grupe notifikovanog tijela koja se osniva u skladu sa ovom Regulativom, odnosno obezbjeđuje da njegovo osoblje za ocjenu bude informisano o istima, i primjenjuje kao opšte smjernice upravne odluke i dokumenta nastala kao rezultat rada te grupe</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati.</p>	
<p>Član 44</p> <p>Pretpostavka o postojanju usaglašenosti</p> <p>Smatraće se da Notifikovano tijelo koje ovlašćeno za izvršavanje zadataka trećeg lica u procesu ocjene i provjere postojanosti svojtava koje demonstrira svoju usaglašenost sa kriterijumima utvrđenim relevantnim usaglašenim standardima ili djelovima istih, i na koja se vrše upućivanja objavljena u Službenom listu Evropske unije, ispunjava zahtjeve iz člana 43 u mjeri u kojoj usaglašeni standardi koji se primjenjuju obuhvataju te zahtjeve.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 34 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	

<p style="text-align: center;">Član 45</p> <p style="text-align: center;">Zavisna društva i podizvođači notifikovanih tijela</p> <p>1. Kada Notifikovano tijelo prenese na podizvođača određene poslove u vezi sa zadacima trećeg lica u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava ili kada ih prenese na zavisno društvo, dužno je da osigura da podizvođač ili zavisno društvo ispunjavaju zahtjeve iz člana 43, kao i da o tome informiše organ nadležan za notifikaciju.</p> <p>2. Notifikovano tijelo preuzima punu odgovornost za zadatke koje izvršavaju podizvođači ili zavisna društva u svim slučajevima kada ovi subjekti budu osnovani.</p> <p>3. Aktivnosti mogu da se ustupe podizvođaču ili zavisnom pravnom licu samo uz saglasnost klijenta.</p> <p>4. Notifikaciono tijelo je dužno da stavi na raspolaganje organu za notifikaciju relevantna dokumenta u vezi sa ocjenom kvalifikacija svakog podizvođača ili zavisnog društva i zadataka koji ta lica izvrše na osnovu Dodatka V.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 38 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p style="text-align: center;">Član 46</p> <p style="text-align: center;">Upotreba sredstava van laboratorije za vršenje ispitivanja kod notifikovanog tijela</p> <p>1. Na zahtjev proizvođača i kada je to opravdano tehničkim, ekonomskim ili logističkim razlozima, notifikovana tijela mogu da odluče da izvrše ispitivanja iz dodatka V, za sisteme ocjene i provjere postojanosti performansi 1+, 1 i 3 ili da se ta ispitivanja izvrše pod njihovim nadzorom, ili u proizvodnim pogonima koristeći opremu za ispitivanje iz interne laboratorije proizvođača ili, uz prethodnu saglasnost proizvođača, u eksternoj laboratoriji, koristeći opremu za ispitivanje te laboratorije.</p> <p>Notifikovana tijela koja vrše takva ispitivanja moraju biti posebno označena kao nadležna da rade izvan sopstvenih akreditovanih objekata za ispitivanje.</p> <p>2. Prije vršenja ovih ispitivanja, notifikaciono tijelo će provjeriti da li su zadovoljeni zahtjevi za taj metod ispitivanja i ocijeniće:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 39 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	

<p>(a) da li oprema za testiranje ima odgovarajući sistem kalibracije i da li je garantovana mogućnost kasnijeg praćenja predhodnih mjerenja;</p> <p>(b) da li je osiguran kvalitet rezultata ispitivanja.</p>				
<p>Član 47</p> <p>Zahtjev za vršenje notifikacije</p> <p>1. Tijelo koje je ovlašteno za vršenje zadataka trećeg lica u procesu ocjene i provjere postojanosti svojstava dostavlja zahtjev za vršenje notifikacije organu za notifikaciju države članice u kojoj je ono osnovano.</p> <p>2. Uz zahtjev se dostavlja opis aktivnosti koje će se izvoditi, procedure za ocjenu i/provjeru za koje tijelo tvrdi da je kompetentno, potvrda o akreditaciji, ukoliko je ima, izdata od strane nacionalnog akreditacionog tijela u smislu Regulative (EZ) br. 765/2008, kojom se potvrđuje da tijelo ispunjava zahtjeve iz člana 43.</p> <p>3. Ukoliko dotično tijelo ne može da obezbijedi potvrdu o akreditaciji, organu za notifikaciju dostavlja sve dokumentovane dokaze koji su neophodni za provjeru, priznanje i redovno praćenje njegove usaglašenosti sa zahtjevima iz člana 43.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 36 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>Član 48</p> <p>Procedura notifikacije</p> <p>1. Organi za notifikaciju mogu da notifikuju samo ona tijela koja ispunjavaju zahtjeve iz člana 43.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 33 i članom 36, stav 7 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>2. Organi za notifikaciju dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama notifikaciju, uz korišćenje instrumenta za elektronsku notifikaciju koji je razvila i kojim upravlja Komisija. Izuzetno, za slučajeve navedene u tački 3 Dodatka V, za koje ne postoji odgovarajući elektronski instrument, prihvatljiva je notifikacija u papiru.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe.</p>	<p>Neprenosivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	
<p>3. Notifikacija će sadržati kompletne detalje o funkcijama koje će se izvršavati, upućivanje na relevantnu usaglašenu tehničku specifikaciju i, za potrebe sistema navedenog u Dodatku V, bitne karakteristike za koje je tijelo nadležno.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 35 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list</p>	

<p>Međutim, upućivanje na relevantnu usaglašenu tehničku specifikaciju nije obavezno u slučajevima iz tačke 3 Dodatka V.</p>			<p>Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>4. Kada se notifikacija ne zasniva na potvrdi o akreditaciji kao u slučaju koji se navodi u članu 47 (2), organ za notifikaciju dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama sve dokumentarne dokaze kojima se potvrđuje kompetentnost Notifikovanog tijela i uspostavljeni aranžmani kojima se obezbjeđuje redovno praćenje tog tijela i kontinuirano ispunjavanje zahtjeva iz člana 43.</p> <p>5. Odnosno tijelo može da vrši aktivnosti Notifikovanog tijela samo ukoliko ne bude nikakvih prigovora od Komisije ili drugih država članica u roku od dvije nedjelje od notifikacije u slučaju kada se koristi potvrda o akreditaciji ili u roku od dva mjeseca od notifikacije u slučaju kada se potvrda o notifikaciji ne koristi. Samo takvo tijelo će se smatrati notifikovanim tijelom u smislu ove regulative.</p> <p>6. Komisija i druge države članice obavještavaju se o svim kasnijim relevantnim promjenama u odnosu na notifikaciju.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>Član 49 Identifikacioni brojevi i liste notifikovanih tijela</p> <p>1. Komisija svakom Notifikovanom tijelu dodjeljuje identifikacioni broj. Ona dodjeljuje samo jedan takav broj čak i u slučaju da je tijelo notifikovano na osnovu nekoliko propisa Unije.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 35 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>2. Komisija javno objavljuje listu tijela koja su notifikovana po osnovu ove regulative, uključujući identifikacione brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su notifikovani, koristeći elektronski instrument za notifikaciju koji je razvila i kojim upravlja Komisija. Komisija se stara o redovnom ažuriranju ove liste.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 4 i 5 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje i ukidanje imenovanja tijela za ocjenu i provjeru i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih i ukinutih imenovanja za vršenje ocjene i provjere postojanosti svojstava</p>	

			građevinskog proizvoda ("Sl. list CG", br. 72/16).	
<p style="text-align: center;">Član 50</p> <p style="text-align: center;">Promjene u notifikaciji</p> <p>1. U slučajevima kada se organ za notifikaciju uvjerio ili kada je informisan da nadzorno tijelo više ne ispunjava zahtjeve iz člana 43, ili da ne ispunjava svoje obaveze, organ za notifikaciju djelimično ili u cjelosti poništava ili oglašava ništavim notifikaciju zavisno od slučaja, u zavisnosti od ozbiljnosti propusta u pogledu ispunjavanja zahtjeva, odnosno obaveza. Organ za notifikaciju odmah obavještava Komisiju i druge države članice o tome, koristeći elektronski instrument za nostrifikaciju koji je razvila i kojim upravlja Komisija.</p> <p>2. U slučaju djelimičnog ili potpunog poništavanja ili oglašavanja ništavim notifikacije ili kada notifikovano tijelo prestane sa svojim aktivnostima, dotična država članica koja vrši notifikaciju preuzima odgovarajuće korake kako bi osigurala da se dokumentacija tog tijela ili obrađuje kod drugog notifikovanog tijela ili čuva tako da bude dostupna odgovarajućim organima za notifikaciju i tržišni nadzor na njihov zahtjev.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 36, stav 4,5 i 6 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).	
<p style="text-align: center;">Član 51</p> <p style="text-align: center;">Problem stručnosti notifikovanih tijela</p> <p>1. Komisija istražuje sve slučajeve kada sumnja ili kada joj se skrene pažnja da postoji sumnja u vezi sa stručnošću Notifikovanog tijela ili kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva i nadležnosti koje su mu povjerene.</p> <p>2. Država članica koja vrši notifikaciju obezbjeđuje Komisiji, na zahtjev, sve informacije u vezi sa osnovom za notifikaciju ili održavanje stručnosti odnosnog tijela.</p> <p>3. Komisija osigurava da se sve osjetljive informacije stečene u toku njenih istraživanja tretiraju kao povjerljive.</p> <p>4. Kada ustanovi da Notifikovano tijelo ne ispunjava ili više ne ispunjava zahtjeve za notifikaciju, ona Komisija obavještava državu članicu koja vrši notifikaciju o tome i od nje zahtjeva da</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati	

<p>preduzme neophodne korektivne mjere, uključujući i poništavanje notifikacije, ako je neophodno.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 52 Operativne obaveze za notifikovana tijela</p> <p>1. Notifikovana tijela izvršavaju zadatke trećeg lica u skladu sa sistemima za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava koji su predviđeni u Dodatku V.</p> <p>2. Ocjene i provjere postojanosti svojstava vrše se uz transparentnost u pogledu proizvođača i na proporcionalan način izbjegavajući nepotrebno opterećenje za privredne subjekte. Notifikovana tijela vrše svoje aktivnosti vodeći računa o veličini preduzeća, sektoru u kojem preduzeće posluje, njegovoj strukturi, stepenu složenosti date tehnologije proizvoda i masovnom ili serijskom karakteru proizvodnog procesa.</p> <p>Pri tome, notifikovana tijela će ipak poštovati stepen strogosti koji se zahtijeva za proizvod na osnovu ove regulative i ulogu koju proizvod igra u smislu ispunjenja svih osnovnih zahtjeva za objekat.</p> <p>3. Ukoliko, tokom početne kontrole proizvodnog pogona ili fabričke kontrole proizvodnje utvrdi da proizvođač nije obezbijedio postojanost svojstava proizvedenog proizvoda, notifikovano tijelo zahtijeva od proizvođača da preduzme odgovarajuće korektivne mjere i neće izdati potvrdu.</p> <p>4. Ukoliko, u toku aktivnosti i praćenja u cilju provjere postojanosti svojstava proizvedenog proizvoda utvrdi da građevinski proizvod više nema svojstva tog tipa proizvoda, notifikovano tijelo zahtijeva od proizvođača da preduzme odgovarajuće korektivne mjere i poništiće ili oglasiti ništavim svoju potvrdu ako bude neophodno.</p> <p>5. Ukoliko korektivne mjere nijesu preduzete ili nemaju željeni efekat, notifikovano tijelo djelimično ili u cjelosti poništava ili oglašava ništavim odgovarajuće potvrde, zavisno od slučaja.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 37 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	

<p style="text-align: center;">Član 53</p> <p style="text-align: center;">Obaveze informisanja za notifikovana tijela</p> <p>1. Notifikovana tijela obavještavaju organ za notifikaciju o sljedećem:</p> <p>(a) svakom odbijanju, djelimičnom ili u cjelosti poništavanju ili oglašavanju potvrda;</p> <p>(b) svim okolnostima koje utiču na sadržaj ili uslove notifikacije;</p> <p>(c) svakom zahtjevu za informacije o aktivnostima ocjene i/ili provjere postojanosti svojstava koje su izvršene, a koje su dobili od organa za tržišni nadzor;</p> <p>(d) na zahtjev, zadacima trećeg lica u skladu sa sistemima ocjene i provjere postojanosti svojstava koji su sprovedeni u okviru domena notifikacije i bilo kojim drugim izvršenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i sklapanje podugovora.</p> <p>2. Notifikovana tijela dostavljaju drugim tijelima koja budu notifikovana na osnovu ove regulative, i koja vrše slične zadatke trećeg lica u skladu sa sistemima za ocjenu i provjeru postojanosti svojstava i za građevinske proizvode koji su obuhvaćeni istom usaglašenom tehničkom specifikacijom relevantne informacije o pitanjima u vezi sa negativnim i, na zahtjev, pozitivnim rezultatima iz ovih ocjena i /ili provjera.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 40 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p style="text-align: center;">Član 54</p> <p style="text-align: center;">Razmjena iskustva</p> <p>Komisija obezbjeđuje organizaciju razmjene iskustva između nacionalnih organa država članica nadležnih za politiku o notifikaciji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p style="text-align: center;">Član 55</p> <p style="text-align: center;">Kordinacija notifikovanih tijela</p> <p>Komisija obezbjeđuje uspostavljanje odgovarajuće koordinacije i saradnje između tijela notifikovanih shodno članu 39 i adekvatno upravljanje u formi grupe notifikovanih tijela.</p> <p>Države članice obezbjeđuju da tijela koja su one notifikovale učestvuju u radu te grupe, direktno ili preko imenovanih predstavnika, ili obezbjeđuje da predstavnici notifikovanih tijela budu o tome obaviješteni.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE VIII</p> <p style="text-align: center;">TRŽIŠNI NADZOR I ZAŠTITNE PROCEDURE</p> <p style="text-align: center;">Član 56</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 49 i 48 stav 2 Zakona o građevinskim</p>	

<p>Procedura postupanja sa građevinskim proizvodima koji predstavljaju rizik na nacionalnom nivou</p> <p>1. U slučajevima kada su nadležni organi za tržišni nadzor iz jedne države članice imaju dodatne razloge da vjeruju da građevinski proizvod obuhvaćen usaglašenim standardom ili za koji je izdata evropska tehnička ocjena ne posjeduje deklarisanu svojstva i predstavlja rizik za ispunjavanje osnovnih zahtjeva za objekat obuhvaćenih ovom Regulativom, oni će sprovesti ocjenu u vezi sa datim proizvodom koji pokriva odnosne zahtjeve definisane ovom Regulativom. Relevantni privredni subjekti prema potrebi, sarađuju s tijelima za tržišni nadzor.</p> <p>Ukoliko, u toku te ocjene, utvrde da građevinski proizvod nije usaglašen sa zahtjevima iz ove regulative, nadležni organi za tržišni nadzor bez odlaganja zahtjevaju od relevantnog privrednog subjekta da preduzme sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi se proizvod usaglasio sa tim zahtjevima, naročito sa objavljenim svojstvima, ili povlače proizvod sa tržišta, ili ga opozivaju u razumnom periodu, koji je srazmjern prirodni rizika i koji oni mogu da propišu.</p> <p>Nadležni organi za tržišni nadzor obavještavaju o tome Notifikovano tijelo, ukoliko je notifikovano tijelo uključeno.</p> <p>Član 21 Regulative (EZ) br. 765/2008 primjenjuje se na mjere iz drugog podstava ovog stava.</p>			<p>proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>2. Ukoliko smatraju da neusaglašenost nije ograničena na njihovu nacionalnu teritoriju, nadležni organi za tržišni nadzor obavještavaju Komisiju i druge države članice o rezultatima ocjene i o aktivnostima koje su zahtijevali od privrednog subjekta.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	
<p>3. Privredni subjekt obezbjeđuje da se preduzmu sve odgovarajuće korektivne radnje u vezi sa odnosnim građevinskim proizvodima koje je privredni subjekt stavio na raspolaganje na tržištu u cijeloj Uniji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 50 i 51 stav 1 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>4. Ukoliko relevantni privredni subjekt, u roku iz drugog podstava stava 1, ne preduzme adekvatne korektivne radnje, nadležni organi za tržišni nadzor preduzimaju sve odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranili ili ograničili stavljanje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 50 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list</p>	

<p>građevinskog proizvoda na raspolaganje na nacionalnom tržištu ili povukli građevinski proizvod sa tog tržišta ili ga opozvali. Nadležni organi za tržišni nadzor bez odlaganja obavještavaju o tim mjerama Komisiju i druge države članice.</p>			<p>Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>5. Informacije iz stava 4 sadrži sve raspoložive detalje, naročito podatke koji su neophodni za identifikaciju neusaglašenog građevinskog proizvoda, porijekla građevinskog proizvoda, prirode navodne neusaglašenosti i uključenog rizika, prirode i trajanja preduzetih nacionalnih mjera kao i argumenata koje je relevantni privredni subjekt iznio. Nadležni organi za tržišni nadzor, naročito, navode da li je neusaglašenost prouzrokovana bilo čim od sledećeg: (a) neispunjavanjem objavljenih svojstava i/ili neispunjavanjem zahtjeva u vezi sa ispunjenjem bitnih zahtjeva za objekat koji su utvrđeni ovom Regulativom; (b) nedostacima u usaglašenim tehničkim specifikacijama ili posebnoj tehničkoj dokumentaciji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	
<p>6. Države članice, osim države članice koja je pokrenula proceduru, obavještavaju Komisiju i druge države članice bez odlaganja o svim usvojenim mjerama i svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi sa neusaglašenošću odnosnog građevinskog proizvoda i, u slučaju neslaganja sa notifikovanim nacionalnom mjerom, o njihovim prigorima. 7. Ukoliko ni država članica ni Komisija, u roku od 15 radnih dana od prijema informacija iz stava 4, ne iznesu prigovor na privremenu mjeru koju je država članica preduzela u vezi sa odnosnim građevinskim proizvodom, ta mjera će se smatrati opravdanom. 8. Države članice obezbjeđuju da se bez odlaganja preduzmu odgovarajuće restriktivne mjere u vezi sa odnosnim građevinskim proizvodom, kao što je povlačenje proizvoda sa njihovog tržišta.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	

Član 57

Zaštitna procedura Unije

1. Ukoliko, po završetku procedure iz člana 56(3) i (4), bude prigovora protiv mjere koju je država članica preduzela ili ukoliko Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odlaganja započinje konsultacije sa državama članicama i relevantnim privrednim subjektom(ima) i ocjenjuje nacionalnu mjeru. Na osnovu rezultata te ocjene, Komisija odlučuje da li je mjera opravdana ili ne.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je saopštava i njima i relevantnom(im) privrednom(im) subjektu(ima).

2. Ukoliko se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice preduzimaju neophodne mjere kako bi osigurale da neusaglašeni građevinski proizvod bude povučen sa njihovih tržišta i obavještavaju Komisiju o tome. Ukoliko se nacionalna mjera smatra neopravdanom, odnosna država članica obustavlja mjeru.

3. Ukoliko se nacionalna mjera smatra opravdanom i neusaglašenost građevinskog proizvoda se pripisuje nedostacima u usaglašenim standardima iz člana 56(5) (b), Komisija informiše relevantno evropsko tijelo ili tijela za standardizaciju i iznosi pitanje pred komitetom osnovanim u skladu sa članom 5 Direktive 98/34/EZ. Taj komitet konsultuje se sa relevantnim evropskim tijelom za standardizaciju i izjašnjava bez odlaganja.

Ukoliko se nacionalna mjera smatra opravdanom i ukoliko se neusaglašenost građevinskog proizvoda pripisuje nedostacima u evropskom dokumentu o ocjeni ili u posebnoj tehničkoj dokumentaciji iz člana 56 (5) (b), Komisija iznosi pitanje pred Stalnim komitetom za građevinarstvo i nakon toga donosi odgovarajuće mjere.

Nema odgovarajuće odredbe

Neprenosivo

Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati

<p style="text-align: center;">Član 58</p> <p>Usaglašavanje građevinskih proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i bezbjednost</p> <p>1. Kada, nakon izvršene ocjene shodno članu 56(1), utvrdi da, iako je građevinski proizvod u saglasnosti sa ovom Regulativom, predstavlja rizik za ispunjenje osnovnih zahtjeva za građevinske radove, za zdravlje ili bezbjednost lica ili za druge aspekte zaštite javnog interesa, država članica zahtijeva od relevantnog privrednog subjekta da preduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da odnosni građevinski proizvod, kada bude stavljen na tržište, više ne predstavlja taj rizik, da povuče građevinski proizvod sa tržišta ili da ga opozove u razumnom periodu koji je srazmjeran prirodi rizika i koji on može da propiše.</p>	<p style="text-align: center;">Član 22</p> <p>U članu 52 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17) stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi: „2) građevinski proizvod povuče i/ili opozove sa tržišta.“</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članom 50 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>2. Privredni subjekt obezbjeđuje da se preduzme korektivna radnja u vezi sa svim dotičnim građevinskim proizvodima koje je privredni subjekt stavio na raspolaganje na tržištu širom Unije.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 49 i 48 stav 2 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>3. Država članica odmah obavještava Komisiju i druge države članice. Ta informacija sadrži sve raspoložive detalje, naročito podatke koji su potrebni za identifikaciju odnosno građevinskog proizvoda, porijekla i lanca snabdijevanja proizvoda, prirode uključenog rizika i prirode i trajanja preduzetih nacionalnih mjera.</p> <p>4. Komisija bez odlaganja započinje konsultacije sa državama članicama i relevantnim privrednim subjektom(ima) i ocjenjuje preduzete nacionalne mjere. Na osnovu rezultata te ocjene, Komisija odlučuje da li je mjera opravdana ili ne i, kada je neophodno, predlaže odgovarajuće mjere.</p> <p>5. Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je saopštava i njima i relevantnom(im) privrednom(im) subjektu(ima).</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe.</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>	<p>Pristupanjem EU direktno će se primjenjivati</p>	
<p style="text-align: center;">Član 59</p> <p style="text-align: center;">Formalna neusaglašenost</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 50 Zakona o građevinskim</p>	

<p>1. Ne dovodeći u pitanje član 56, kada dođe do jednog od sljedećih nalaza, država članica od relevantnog privrednog subjekta zahtijeva da okonča dotičnu neusaglašenost:</p> <p>(a) oznaka CE je stavljena uz kršenje člana 8 ili 9;</p> <p>(b) oznaka CE nije stavljena, kada se to zahtijeva, u skladu sa članom 8(2);</p> <p>(c) ne dovodeći u pitanje član 5, izjava o svojstvima nije sačinjena, kada je to zahtijevano, u skladu sa članom 4;</p> <p>(d) izjava o svojstvima nije sačinjena u skladu sa čl. 4, 6 i 7;</p> <p>(e) tehnička dokumentacija ili nije raspoloživa ili je nekompletna.</p> <p>2. Ukoliko se neusaglašenost iz stava 1 nastavi, država članica preduzima sve odgovarajuće mjere da ograniči ili zabrani stavljanje građevinskog proizvoda na raspolaganje na tržištu ili obezbjeđuje da se on opozove ili povuče sa tržišta.</p>			<p>proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14 i 51/17).</p>	
<p>ZAVRŠNE ODREDBE Član 60 - Član 68</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>DODATAK I OSNOVNI ZAHTEVI ZA OBJEKAT</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 68 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23)</p>	
<p>DODATAK II PROCEDURA ZA DONOŠENJE EVROPSKOG DOKUMENTA ZA OCJENU</p> <p>1. Zahtjev za Evropsku tehničku ocjenu Kada proizvođač podnese zahtjev za Evropsku tehničku ocjenu bilo kom tijelu za tehničku ocjenu za neki građevinski proizvod, te nakon što taj proizvođač i to tijelo za tehničku ocjenu (u daljem tekstu: nadležni TAB) potpišu sporazum o poslovnoj tajni i povjerljivosti, izuzev ukoliko proizvođač ne odluči drugačije, proizvođač dostavlja nadležnom TAB-u tehničku dokumentaciju sa opisom projekta, njegovom namjenom kako je predviđa proizvođač i detaljima kontrole fabričke proizvodnje koju proizvođač namjerava da primijeni.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23).</p>	
<p>2. Ugovor</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Imajući u vidu da čl. 19-26 Regulative uređuje</p>	

<p>Za građevinske proizvode iz člana 21 stav 1 tačka c, u roku od jednog mjeseca od prijema tehničke dokumentacije, zaključuje se ugovor između proizvođača i nadležnog TAB-a za izradu Evropske tehničke ocjene, kojim se definiše program rada za sastavljanje Evropskog dokumenta za ocjenu, koji uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — organizaciju posla u okviru organizacije TAB-a, — sastav radne grupe koje će biti uspostavljena u okviru organizacije TAB-a, imenovana za datu grupu proizvoda, — koordinaciju TAB-a . <p>3. Program rada</p> <p>Nakon zaključenja ugovora sa proizvođačem, organizacija TAB-a obavještava Komisiju o programu rada za sastavljanje Evropskog dokumenta za ocjenu, dinamiku njegove realizacije i naznačavanje programa ocjene. Ova komunikacija odvija se u roku od 3 mjeseca od prijema zahtjeva za Evropsku tehničku ocjenu.</p> <p>4. Nacrt Evropskog dokumenta za ocjenu</p> <p>Organizacija TAB-a završava Evropski dokument za ocjenu putem radne grupe kojom koordinira nadležni TAB i takav nacrt dostavlja zainteresovanim stranama u roku od 6 mjeseci od dana kada je Komisija obaviještena o programu rada.</p> <p>5. Učešće Komisije</p> <p>Predstavnik Komisije može učestvovati, u svojstvu posmatrača, u svim dijelovima izvršenja programa rada.</p> <p>6. Produženje i kašnjenje</p> <p>O svakom kašnjenju u odnosu na vremenske rokove predviđene u odjeljcima 1 do 4 ovog Dodatka radna grupa izvještava organizaciju TAB-a i Komisiju.</p> <p>Ukoliko se produženje rokova za izradu Evropskog dokumenta za ocjenu može opravdati, recimo izostankom odluke Komisije o primjenjivom sistemu ocjene i verifikacije postojanosti svojstava za taj građevinski proizvod ili potrebom da se razvije novi metod testiranja, Komisija određuje produženi rok.</p> <p>7. Izmjene i dopune i donošenje Evropskog dokumenta za ocjenu</p> <p>Nadležni TAB dostavlja nacrt Evropskog dokumenta za ocjenu proizvođaču, koji ima 15 radnih dana da na njega reaguje. Zatim, organizacija TAB-a:</p>		<p>postupanje EOTA (<i>eng. the organization of TABs</i>), imenovanih tijela i Evropske komisije u odnosu na evropsku tehničku ocjenu i izdavanje evropskog dokumenta o ocjeni, odnosno norme nije moguće transponovati u crnogorsko zakonodavstvo, već će iste direktno biti primjenjivane od dana pristupanja Crne Gore EU. U pogledu validnosti evropskih tehničkih ocjena i evropskih dokumenata o ocjeni koje izaje EOTA u Crnoj Gori, iste se na osnovu člana 46 Zakona priznaju.</p> <p>U svakom slučaju, kako u crnogorskom zakonodavstvu nije uređeno pitanje izdavanja dokumenta o ocjeni za potrebe crnogorskog tržišta, to su čl. 19-26 Regulative poslužili kao primjer za uređivanje ove materije na nacionalnom nivou.</p>	
---	--	---	--

<p>(a) ako je to primjenljivo, obavještava proizvođača o tom kako su njegove reakcije uzete u obzir;</p> <p>(b) usvaja nacrt Evropskog dokumenta za ocjenu i</p> <p>(c) šalje primjerak Komisiji.</p> <p>Ako, u roku od 15 dana od prijema, Komisija saopšti organizaciji TAB-a svoje primjedbe na nacrt Evropskog dokumenta za ocjenu, organizacija TAB-a, nakon što dobije priliku da dostavi komentar, mijenja nacrt sljedstveno tome i šalje primjerak usvojenog Evropskog dokumenta za ocjenu proizvođaču i Komisiji.</p> <p>8. Objavljivanje usvojenog Evropskog dokumenta za ocjenu</p> <p>Čim nadležni TAB donese prvu Evropsku tehničku ocjenu na osnovu usvojenog Evropskog dokumenta za ocjenu, Evropski dokument za ocjenu se prilagođava, ako je to primjereno, na osnovu stečenog iskustva. Organizacija TAB-a usvaja konačni Evropski dokument za ocjenu i šalje primjerak istog Komisiji, zajedno sa prevodom njegovog naslova na sve zvanične jezike Unije, radi objavljivanja reference. Organizacija TAB-a čini Evropski dokument za ocjenu dostupnim elektronskim putem čim proizvod dobije oznaku CE.</p>			<p>Materija je regulisana na nacionalnom nivou članom 3 Pravilnika o načinu izrade dokumenta o ocjeni građevinskog proizvoda i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o ocjeni ("Sl. list CG", br. 72/16.)</p>	
<p style="text-align: center;">DODATAK III IZJAVA O SVOJSTVIMA</p>	<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>U članu 12 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14. i 51/17) stav 2 tač. 5 i 6 riječi: "za predviđenu" zamjenjuje se riječima: "za izjavom predviđenu".</p> <p>U tački 7 riječi: "prema vrsti proizvoda" brišu se.</p> <p>Tač. 9 i 10 mijenjaju se i glase:</p> <p>"9) oznaku "neispitano" ("NPD") za propisane bitne karakteristike građevinskog proizvoda sa liste iz tačke 5 ovog stava;</p> <p>10) svojstva građevinskog proizvoda po nivoima, klasama ili opisno, u vezi sa bitnim karakteristikama koje su sadržane u toj tehničkoj ocjeni, ako je za građevinski proizvod izdata tehnička ocjena kojom je preuzeta evropska tehnička ocjena;"</p> <p>Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usaglašen</p>	<p>Materija je regulisana članom 12 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14. i 51/17) i Pravilnikom o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda ("Sl. list Crne Gore", br. 46/14, 38/17).</p>	

	<p>11) referentni broj posebne tehničke dokumentacije koja je korišćena i zahtjeve sa kojima je građevinski proizvod usaglašen prema izjavi proizvođača, ako je primjenjivo."</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi: "Građevinski proizvod koji se isporučuje na tržište mora da prati i kopija izjave o svojstvima u pisanoj ili elektronskoj formi, a građevinski proizvod iz grupe hemikalija mora da prati i bezbjednosni list za hemikalije u skladu sa zakonom kojim se uređuju hemikalije."</p>			
<p>Dodatak IV GRUPE PROIZVODA I ZAHTJEVI ZA TAB -ove</p> <p>Tabela 1 — Grupe proizvoda Tabela 2 — Zahtjevi za TAB-e</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 2 i Aneksom 1 Pravilnika o bližim uslovima za imenovanje i ukidanje imenovanja pravnog lica za tehničku ocjenu i izdavanje dokumenta o ocjeni za građevinske proizvode ("Sl. list CG", br. 77/16).</p>	
<p>PRILOG V OCJENA I PROVJERA POSTOJANOSTI SVOJSTAVA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SISTEMI OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA 2. TIJELA UKLJUČENA U OCJENJIVANJE I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA 3. BITNE KARAKTERISTIKE U SLUČAJU KADA NIJE POTREBNO UPUĆIVANJE NA ODGOVARAJUĆU USKLAĐENU TEHNIČKU SPECIFIKACIJU 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisa čl. 30 i 31 Zakona o građevinskim proizvodima ("Sl. list Crne Gore", br. 18/14. i 51/17). Takođe, materija je regulisana i Pravilnikom o sadržaju sistema ocjene građevinskog proizvoda („Službeni list CG“, br. 46/14)</p>	